



Godina XVIII - Broj 6

ZENICA, petak, 31.05.2013.

**USTAVNI SUD FBiH**

150.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju, koje mu je predočio Kantonalni sud u Zenici za utvrđivanje ustavnosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Općine Vareš, na osnovu člana IV.C.10.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanima LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održane dana 26.02.2013. godine, donio je

**P R E S U D U**

Utvrđuje se da član 1.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama, broj: 01-62/07 od 29.3.2007. godine, Tarifni broj 4. Općine Vareš, nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**O b r a z l o ž e n j e****1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva**

Kantonalni sud u Zenici (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku rješavanja upravnog spora, poslovni broj: 04 0 U 004492 12 U, po tužbi tužioca „Derby Bet Shop“ d.o.o. iz Mostara, protiv rješenja tuženog Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Sarajevo, broj: 03-15-308/11 J.D. od 28.2.2012. godine, na osnovu člana IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, predočio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) ustavno pitanje u vezi utvrđivanja ustavnosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, broj: 01-62/07 od 29.03.2007. godine, Općine Vareš (u daljem tekstu: osporena Odluka).

**2. Ovlaštenje za pokretanje postupka**

U skladu sa članom IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je ovlašten Ustavnom sudu Federacije predočiti ustavno pitanje u vezi utvrđivanja ustavnosti osporene Odluke.

**3. Stranke u postupku**

Na osnovu člana 39. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:6/95 i 37/03) stranke u postupku su: Kantonalni sud u Zenici, „Derby Bet Shop“ d.o.o. Mostar, Federalno ministarstvo financija / Federalno ministarstvo finansija Sarajevo i Općinsko vijeće Vareš.

**4. Bitni navodi zahtjeva**

Podnosilac zahtjeva, između ostalog navodi, da se prednje pitanje pojavilo iz razloga kojim se rukovodio Ustavni sud Federacije u postupku ocjene ustavnosti brojnih odluka o komunalnim taksama općina sa područja ovoga kantona, iznesenim u svojim presudama, kojim je utvrđeno da odluke o općinskim komunalnim taksama nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Kao posebno se ističu razlozi kojim se taj Sud rukovodio u Presudi U-35/11 od 13.3.2012. godine, gdje je utvrđeno da djelatnost koju pravno, odnosno fizičko lice obavlja ne može biti relevantan kriterij za određivanje različite visine godišnje komunalne takse za firmu. Međutim, u Tarifi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Općine Vareš, broj: 01-62/07 od 29.3.2007. godine, visina godišnje komunalne takse vezana je upravo za djelatnost koju pravno, odnosno fizičko lice obavlja. Takvim određivanjem visine takse povređuje se ustavna odredba o jednakosti lica pred zakonom, propisana članom II.A.2(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, što upućuje na neusklađenost osporene Odluke sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog navedenog podnosilac zahtjeva predočava ovo ustavno pitanje i predlaže Ustavnom sudu Federacije donošenje presude, kojom će biti utvrđeno da li je ospore-

na Odluku u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

## 5. Odgovor na zahtjev

Ustavni sud Federacije, saglasno članu 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) je dana 12.11.2012. godine, dostavio zahtjev na odgovor drugoj stranci u postupku, tj. „Derby Bet Shop“ d.o.o. Mostar, Federalnom ministarstvu financija/ Federalnom ministarstvu finansija Sarajevo, Općinskom vijeću Vareš, da u ostavljenom roku daju odgovor na zahtjev. Odgovor je dalo samo Općinsko vijeće Vareš u kome je istaklo da je osporena Odluka donesena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, koji tretiraju ovu oblast na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Osnov za donošenje osporene Odluke sadržan je u članu 13. stav 1. tačka c) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/06, 43/08 i 22/09) kojim je propisano da pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovoga Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi: tačka c) – naknade i takse u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave. Članom 36. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06) propisano je da u zakonom propisanim okvirima jedinice lokalne samouprave donose propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivanju. Članom 37. istog Zakona, propisano je da jedinicama lokalne samouprave pripadaju prihodi: a) vlastiti prihodi: - porezi za koje jedinice lokalne samouprave određuju stope u skladu sa zakonom; - lokalne takse i naknade čije iznose utvrđuje vijeće u skladu sa zakonom. Presudom Ustavnog suda Federacije, broj: U-27/06 od 19.10.2006. godine utvrđeno je da Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama Općinskog vijeća Vareš, broj: 01-15/04 od 5.2.2004. godine, kojom je izmijenjen Tarifni broj 4. Odluke o općinskim komunalnim taksama broj: 01-14/99 od 3.3.1999. godine nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, uz obrazloženje, da je visina godišnje takse za istaknutu firmu određena u bitno različitim iznosima, bez bilo kakvih realno utvrđenih kriterija za različito utvrđene iznose takse. Postupajući prema uputama iz navedene presude Ustavnog suda Federacije Općinsko vijeće Vareš je donijelo novu Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama, koja je usvojena pod brojem 01-62/07 od 29.3.2007. godine. U ovoj odluci, kao kriteriji za određivanje visine komunalne takse utvrđeni su: djelatnost, status subjekta (pravno ili fizičko lice) i teritorijalni raspored taksenih obaveznika, tj. gradska zona (lokacija gdje se objekat poslovnog prostora nalazi).

Kriterij različitog iznosa visine komunalne takse za pojedine djelatnosti, koji se osporava od strane tužioca u upravnom sporu kod Kantonalnog suda u Zenici, smatramo apsolutno opravdanim i da taj kriterij upravo i jeste u skladu sa ustavnim odredbom o jednakosti lica pred zakonom iz sljedećih razloga: „Pri odabiru ovoga kriterija vodili smo se činjenicom da su prihodi određenih djelatnosti neuporedivo veći od prihoda koje ostvaruju fizička i pravna lica koja obavljaju neke druge djelatnosti, npr. proizvodnja hrane ili trgovinska ili ugostiteljska djelatnost. U ovom konkretnom slučaju radi se o djelatnosti igara na sreću, a notorna je činjenica da obavljanje takve djelatnosti donosi veoma visoku zaradu odnosno profit na godišnjem nivou“. Ovaj kriterij upravo doprinosi ostvarenju ustavnog principa, odnosno odredbi o jednakosti lica pred zakonom, jer se na taj način postiže da svi obaveznici komunalne takse plaćaju približno isti iznos komunalne takse u odnosu na ostvarenu dobit.

## 6. Relevantno pravo

### 6.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

#### II. Ljudska prava i osnovne slobode

##### A. Opće odredbe

#### Član 2.

„Federacija će osigurati primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima navedenim u Dodatku ovoga Ustava. Posebno:

- (1) Sva lica unutar teritorija Federacije uživaju sljedeća prava:
  - a) . . . . .
  - b) Na jednakost pred zakonom“.

### 6.2. Amandman VIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

„Član III.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

U isključivoj su nadležnosti Federacije:

- a) . . . . .
- c) donošenje propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije i fiskalna politika Federacije“.

#### Član VI.4.b)

„Općinsko vijeće:

- a) . . . . .,
- b) odobrava općinski budžet i donosi propise i uredbe o ubiranju poreza, te općenito osigurava ona potrebna fina-

nsijska sredstva što ih ne pribavlja kanton ili federalna vlast“.

### 6.3. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/06, 43/08 i 22/09)

Član 13. stav 1. tačka c)

2. Pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovoga Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi, kako slijedi:

a) . . . . . ,

c) naknade i takse u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave ....“.

### 6.4. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06)

Član 36.

„U zakonom propisanim okvirima, jedinice lokalne samouprave donose propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivanju“.

Član 37.

„Jedinicama lokalne samouprave pripadaju prihodi:

a) vlastiti prihodi:

- porezi za koje jedinice lokalne samouprave samostalno određuje stopu, u skladu sa zakonom,
- lokalne takse i naknade čije iznose utvrđuje vijeće, u skladu sa zakonom.

### 7. Činjenično stanje i stav Suda

Ustavni sud Federacije je utvrdio da nema činjeničnih pitanja koja bi bilo potrebno neposredno razjasniti na javnoj raspravi, pa je u skladu sa članom 13. stav 1. i članom 25. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10) održao sjednicu bez javne rasprave, na kojoj je razmotrio osporenu Odluku, zahtjev, odgovor na zahtjev, relevantne odredbe Ustava i zakona Federacije Bosne i Hercegovine i ustavno sudsku praksu Ustavnog suda Federacije. Ustavni sud Federacije je odlučio kao u izreci ove presude iz sljedećih razloga:

Na osnovu navoda iznesenih u zahtjevu, te navoda iz odgovora na zahtjev Općinskog vijeća Vareš, Ustavni sud

Federacije utvrdio je relevantne činjenice za odlučnje u ovom ustavno-pravnom predmetu, koje se mogu svesti na pitanje da li je osporena Odluka u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Važno je istaći, da je Općinsko vijeće Vareš osporenu Odluku donijelo nakon presude Ustavnog suda Federacije broj: U-27/06 od 19.10.2006. godine, kojom presudom je utvrđeno da Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama Općinskog vijeća Vareš broj: 01-15/04. od 5.2.2004. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, između ostalog i iz razloga što je visina komunalne takse za istaknutu firmu određena i zavisno od djelatnosti koju pravno, odnosno fizičko lice obavlja. Navedena presuda Ustavnog suda Federacije objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj:77/06. od 11.12.2006. godine. Međutim, i pored toga u osporenoj Odluci, tj. Tarifi općinskih komunalnih taksi koja je sastavni dio osporene Odluke Općinskog vijeća Vareš ostala je i dalje djelatnost pravnog, odnosno fizičkog lica, kao relevantan kriterij za određivanje visine komunalne takse za istaknutu firmu. Razmatrajući dio osporene Odluke i Tarife općinskih komunalnih taksi, Tarifni broj 4. Ustavni sud Federacije je pošao od razloga iznesenih u navedenoj presudi Ustavnog suda Federacije, prema kojim djelatnost koju pravno ili fizičko lice obavlja ne može biti relevantan kriterij za određivanje različite visine komunalne takse za istaknutu firmu, jer se takvim određivanjem povređuje ustavna odredba o jednakosti pred zakonom, propisana u članu II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga Ustavni sud Federacije je ocijenio da osporena Odluka Općinskog vijeća Vareš nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Razmatrajući osporenu Odluku o komunalnim taksama Ustavni sud Federacije utvrdio je da Općinsko vijeće Vareš nije postupilo u skladu sa Presudom Ustavnog suda Federacije broj U- 27/06 od 19.10.2006. godine u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje visine komunalne takse za istaknutu firmu, zavisno od djelatnosti koju pravno ili fizičko lice obavlja. Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije odlučio je kao u ovoj presudi. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić i Aleksandra Martinović, sudije Suda.

**Broj: U-37/12**  
26.02.2013. godine  
S a r a j e v o

Predsjednica  
Ustavnog suda Federacije  
Bosne i Hercegovine  
**dr. Kata Senjak, s.r.**

150.

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о уставном питању, које му је предочио Кантонални суд у Зеници за утврђивање уставности Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Вареш, на основу члана IV.Ц.10.4. Устава Федерације Босне и Херцеговине, а у вези са Амандманима LII и XCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине, на сједници без јавне расправе одржане дана 26.02.2013. године, донио је

## П Р Е С У Д У

Утврђује се да члан 1. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о општинским комуналним таксама, број: 01-62/07 од 29.3.2007. године, Тарифни број 4. Општине Вареш, није у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Зеничко-добојског кантона“.

## О б р а з л о ж е њ е

### 1. Подносилац захтјева и предмет захтјева

Кантонални суд у Зеници (у даљем тексту: подносилац захтјева) у поступку рјешавања управног спора, пословни број: 04 0 У 004492 12 У, по тужби тужиоца „Derby Bet Shop“ д.о.о. из Мостара, против рјешења туженог Федералног министарства финансија/Федералног министарства финансија Сарајево, број: 03-15-308/11 Ј.Д. од 28.2.2012. године, на основу члана IV.Ц.10.(4) Устава Федерације Босне и Херцеговине, предочио је Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) уставно питање у вези утврђивања уставности Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, број: 01-62/07 од 29.03.2007. године, Општине Вареш (у даљем тексту: оспорена Одлука).

### 2. Овлашћење за покретање поступка

У складу са чланом IV.Ц.10.(4) Устава Федерације Босне и Херцеговине, подносилац захтјева је овлашћен Уставном суду Федерације предочити уставно питање у вези утврђивања уставности оспорене Одлуке.

### 3. Странке у поступку

На основу члана 39. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, број:6/95 и 37/03) странке у поступку су: Кантонални суд у Зеници, “Derby Bet Shop“ д.о.о. Мостар, Федерално министарство финансија / Федерално министарство финансија Сарајево и Општинско вијеће Вареш.

### 4. Битни наводи захтјева

Подносилац захтјева, између осталог наводи, да се предње питање појавило из разлога којим се руководио Уставни суд Федерације у поступку оцјене уставности бројних одлука о комуналним таксама општина са подручја овога кантона, изнесеним у својим пресудама, којим је утврђено да одлуке о општинским комуналним таксама нису у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Као посебно се истичу разлози којим се тај Суд руководио у Пресуди У-35/11 од 13.3.2012. године, гдје је утврђено да дјелатност коју правно, односно физичко лице обавља не може бити релевантан критериј за одређивање различите висине годишње комуналне таксе за фирму. Међутим, у Тарифи Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Вареш, број: 01-62/07 од 29.3.2007. године, висина годишње комуналне таксе везана је управо за дјелатност коју правно, односно физичко лице обавља. Таквим одређивањем висине таксе повређује се уставна одредба о једнакости лица пред законом, прописана чланом II.А.2(1) ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине, што упућује на неусклађеност оспорене Одлуке са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Због наведеног подносилац захтјева предочава ово уставно питање и предлаже Уставном суду Федерације доношење пресуде, којом ће бити утврђено да ли је оспорена Одлука у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

### 5. Одговор на захтјев

Уставни суд Федерације, сагласно члану 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/95. и 37/03) је дана 12.11.2012. године, доставио захтјев на одговор другој странци у поступку, тј. “Derby Bet Shop“ д.о.о. Мостар, Федералном министарству финансија/Федералном министарству финансија Сарајево, Општинском вијећу Вареш, да у остављеном року дају одговор на захтјев. Одговор је дало само Општинско вијеће Вареш у коме је истакло да је оспорена Одлука донесена у складу са позитивним законским прописима, који третирају ову област на нивоу Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине. Основ за доношење оспорене Одлуке садржан је у члану 13. став 1. тачка ц) Закона о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,

број: 22/06, 43/08 и 22/09) којим је прописано да поред удјела у расподјели прихода из члана 6. овога Закона, јединицама локалне самоуправе припадају и други јавни приходи како слиједи: тачка ц) – накнаде и таксе у складу са прописима јединица локалне самоуправе. Чланом 36. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 49/06) прописано је да у законом прописаним оквирима јединице локалне самоуправе доносе прописе о накнадама и таксама, као и проведбене прописе о опорезивању. Чланом 37. истог Закона, прописано је да јединицама локалне самоуправе припадају приходи: а) властити приходи: - порези за које јединице локалне самоуправе одређују стопе у складу са законом; - локалне таксе и накнаде чије износе утврђује вијеће у складу са законом. Пресудом Уставног суда Федерације, број: У-27/06 од 19.10.2006. године утврђено је да Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским комуналним таксама Општинског вијећа Вареш, број: 01-15/04 од 5.2.2004. године, којом је измијењен Тарифни број 4. Одлуке о општинским комуналним таксама број: 01-14/99 од 3.3.1999. године није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, уз образложење, да је висина годишње таксе за истакнуту фирму одређена у битно различитим износима, без било каквих реално утврђених критерија за различито утврђене износе таксе. Поступајући према упутама из наведене пресуде Уставног суда Федерације Општинско вијеће Вареш је донијело нову Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о општинским комуналним таксама, која је усвојена под бројем 01-62/07 од 29.3.2007. године. У овој одлуци, као критерији за одређивање висине комуналне таксе утврђени су: дјелатност, статус субјекта (правно или физичко лице) и територијални распоред таксених обавезника, тј. градска зона (локација гдје се објекат пословног простора налази). Критериј различитог износа висине комуналне таксе за поједине дјелатности, који се оспорава од стране тужиоца у управном спору код Кантоналног суда у Зеници, сматрамо апсолутно оправданим и да тај критериј управо и јесте у складу са уставном одредбом о једнакости лица пред законом из следећих разлога: “При одабиру овога критерија водили смо се чињеницом да су приходи одређених дјелатности неупоредиво већи од прихода које остварују физичка и правна лица која обављају неке друге дјелатности, нпр. производња хране или трговинска или угоститељска дјелатност. У овом конкретном случају ради се о дјелатности игара на срећу, а ноторна је чињеница да обављање такве дјелатности доноси веома високу зараду односно профит на годишњем нивоу“. Овај критериј управо доприноси остварењу уставног принципа, односно одредби о једнакости лица пред законом, јер се на тај

начин постиже да сви обавезници комуналне таксе плаћају приближно исти износ комуналне таксе у односу на остварену добит.

## 6. Релевантно право

### 6.1. Устав Федерације Босне и Херцеговине

#### II. Људска права и основне слободе

##### A. Опште одредбе

###### Члан 2.

„Федерација ће осигурати примјену највише рazine међународно признатих права и слобода утврђених у документима наведеним у Додатку овога Устава. Посебно:

- (2) Сва лица унутар територија Федерације уживају следећа права:
- с) . . . . .
- д) На једнакост пред законом“.

### 6.2. Амандман VIII на Устав Федерације Босне и Херцеговине

„Члан III.1. Устава Федерације Босне и Херцеговине мијења се и гласи:

У искључивој су надлежности Федерације:

- а) . . . . .

ц) доношење прописа о финансијама и финансијским институцијама Федерације и фискална политика Федерације“.

###### Члан VI.4.б)

„Општинско вијеће:

- а) . . . . .,

б) одобрава општински буџет и доноси прописе и уредбе о убирању пореза, те уопште осигурава она потребна финансијска средства што их не прибавља кантон или федерална власт“.

### 6.3. Закон о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 22/06, 43/08 и 22/09)

###### Члан 13. став 1. тачка ц)

2. Поред удјела у расподјели прихода из члана 6. овога Закона, јединицама локалне самоуправе припадају и

други јавни приходи, како слиједи:

а) .....

ц) накнаде и таксе у складу са прописима јединица локалне самоуправе ....“.

#### **6.4. Закон о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине**

(“Службене новине Федерације БиХ“, број: 49/06)

##### Члан 36.

„У законом прописаним оквирима, јединице локалне самоуправе доносе прописе о накнадама и таксама, као и provedбене прописе о опорезивању“.

##### Члан 37.

„Јединицама локалне самоуправе припадају приходи:

а) властити приходи:

- порези за које јединице локалне самоуправе самостално одређује стопу, у складу са законом,
- локалне таксе и накнаде чије износе утврђује вијеће, у складу са законом.

#### **7. Чињенично стање и став Суда**

Уставни суд Федерације је утврдио да нема чињеничних питања која би било потребно непосредно разјаснити на јавној расправи, па је у складу са чланом 13. став 1. и чланом 25. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10) одржао сједницу без јавне расправе, на којој је размотрио оспорену Одлуку, захтјев, одговор на захтјев, релевантне одредбе Устава и закона Федерације Босне и Херцеговине и уставно судску праксу Уставног суда Федерације. Уставни суд Федерације је одлучио као у изреци ове пресуде из следећих разлога: На основу навода изнесених у захтјеву, те навода из одговора на захтјев Општинског вијећа Вареш, Уставни суд Федерације утврдио је релевантне чињенице за одлучење у овом уставно-правном предмету, које се могу свести на питање да ли је оспорена Одлука у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Важно је истаћи, да је Општинско вијеће Вареш оспорену Одлуку донијело након пресуде Уставног суда Федерације број: У-27/06 од 19.10.2006. године, којом пресудом је утврђено да Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским комуналним таксама Општинског вијећа Вареш број: 01-15/04. од 5.2.2004. године, није у

сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, између осталог и из разлога што је висина комуналне таксе за истакнуту фирму одређена и зависно од дјелатности коју правно, односно физичко лице обавља. Наведена пресуда Уставног суда Федерације објављена је у „Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 77/06. од 11.12.2006. године. Међутим, и поред тога у оспореној Одлуци, тј. Тарифи општинских комуналних такси која је саставни дио оспорене Одлуке Општинског вијећа Вареш остала је и даље дјелатност правног, односно физичког лица, као релевантан критериј за одређивање висине комуналне таксе за истакнуту фирму. Разматрајући дио оспорене Одлуке и Тарифе општинских комуналних такси, Тарифни број 4. Уставни суд Федерације је пошао од разлога изнесених у наведеној пресуди Уставног суда Федерације, према којим дјелатност коју правно или физичко лице обавља не може бити релевантан критериј за одређивање различите висине комуналне таксе за истакнуту фирму, јер се таквим одређивањем повређује уставна одредба о једнакости пред законом, прописана у члану П.А.2.(1) ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине. Из тих разлога Уставни суд Федерације је оцијенио да оспорена Одлука Општинског вијећа Вареш није у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Разматрајући оспорену Одлуку о комуналним таксама Уставни суд Федерације утврдио је да Општинско вијеће Вареш није поступило у складу са Пресудом Уставног суда Федерације број У- 27/06 од 19.10. 2006. године у дијелу који се односи на утврђивање висине комуналне таксе за истакнуту фирму, зависно од дјелатности коју правно или физичко лице обавља. Из наведених разлога Уставни суд Федерације одлучио је као у овој пресуди. Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је у саставу: др Ката Сењак, председница Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин Малбашић и Александра Мартиновић, судије Суда.

**Број: У-37/12**  
26.02.2013. године  
С а р а ј е в о

Председница  
Уставног суда Федерације  
Босне и Херцеговине  
**др Ката Сењак, с.р.**

.....

151.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03) i člana 61. stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10), na sjednici održanoj dana 17.04. 2013. godine, donio je

### RJEŠENJE

Utvrđuje se da Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-28/11 od 24.01.2012.godine, koja se odnosi na postavljeno ustavno pitanje za utvrđivanje ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 27/12 i službenim glasilima kantona u Federaciji BiH, nije izvršena. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji BiH.

### O b r a z l o ž e n j e

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) nakon provedene javne rasprave dana 24.01.2012. godine odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud u Tuzli u vezi utvrđivanja ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05 i 22/09), donio je presudu kojom je utvrđeno da Zakon o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na naknade sudija, tužilaca i stručnih saradnika nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Isto tako u skladu sa članom IV.C.12. b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine naloženo je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude u "Službenim novinama Federacije BiH" dopuni spomenuti zakon poštujući ustavni princip jednakosti pred zakonom i reguliše prava sudija, tužilaca i stručnih saradnika na: naknadu za troškove ishrane; naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla; naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika; naknadu zbog bolesti ili povrede; naknada troškova za slučaj smrti, teške bolesti ili invalidnosti; naknada za porodiljski dopust i na otpremninu prilikom odlaska u penziju kao i ostalim budžetskim korisnicima. Ustavni sud Federacije je aktom broj: S-1/13 od 14.01.

2013. godine, zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obavještenje o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se odnosili na izvršenje deset presuda Ustavnog suda Federacije, gdje se između ostalih nalazi i Presuda ovog Suda broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je podneskom broj: 01-11-60/13, od 27.02.2013. godine dostavio Ustavnom sudu Federacije Informaciju o izvršenju deset presuda Ustavnog suda Federacije, koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 74. sjednici održanoj 27.02.2013. godine. U Informaciji je, između ostalog, navedeno da je Presudom ovog Suda broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine, utvrđena neustavnost Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na naknade sudija, tužilaca i stručnih saradnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 70. sjednici, održanoj 27.12.2012. godine, u skladu sa naznačenom presudom, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i isti uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Ustavni sud Federacije u funkciji zaštite principa ustavnosti kao osnova demokratije i vladavine prava odlučio je, kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga: Članom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana je nadležnost Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđeno, da je Premijer nadležan za provođenje "politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvršenja odluka sudova Federacije". Članom IV.C.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće, a čl. 40. i 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, regulisane su pravne posljedice donesenih odluka. Članom 61. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine također je propisano da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom dužni provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim članom Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da Ustavni sud Federacije u slučaju nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili obavještanju Suda o preduzetim mjerama, donosi rješenje kojim se utvrđuje da odluka ovog Suda nije izvršena i dostavlja ga nadležnom tužilaštvu, odnosno drugom organu nadležnom za izvršenje kojeg odredi Sud. Polazeći od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon uvida u podatke koje je dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio, da Presuda ovog Suda broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine nije izvršena. Zbog toga je Ustavni sud Federacije u skladu sa spomenutim odredbama, odlučio kao u izreci ovog rješenja. Ovo



tješenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra Martinović i Domin Malbašić, sudije Suda.

**Broj: U-28/11**

17.04.2013. godine  
Sarajevo

Predsjednica  
Ustavnog suda Federacije  
Bosne i Hercegovine  
**dr. Kata Senjak, s.r.**

**151.**

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 6/95 i 37/03) i člana 61. stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10), na sjednici održanoj dana 17.04.2013. godine, donio je

### **Р Ј Е Ш Е Њ Е**

Utvrđuje se da Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine, koja se odnosi na postavljeno ustavno питање за utvrđivanje ustavnosti Zakona o platama и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, а која је објављена у "Службеним новинама Федерације БиХ", број: 27/12 и службеним гласилима кантона у Федерацији БиХ, није извршена. Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним гласилима кантона у Федерацији БиХ.

### **Образложење**

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) након проведене јавне расправе дана 24.01.2012. године одлучујући о уставном питању које је предочио Кантонални суд у Тузли у вези утврђивања уставности Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 72/05 и 22/09), донио је пресуду којом је утврђено да Закон о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на

накнаде судија, тужилаца и стручних сарадника није у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Исто тако у складу са чланом IV.Ц.12. б) Устава Федерације Босне и Херцеговине наложено је Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, да у року од шест мјесеци од дана објављивања пресуде у "Службеним новинама Федерације БиХ" допуни споменути закон поштујући уставни принцип једнакости пред законом и регулише права судија, тужилаца и стручних сарадника на: накнаду за трошкове исхране; накнаду трошкова пријезова на посао и са посла; накнаду за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника; накнаду због болести или повреде; накнада трошкова за случај смрти, тешке болести или инвалидности; накнада за породилски допуст и на отпремнину приликом одласка у пензију као и осталим буџетским корисницима. Уставни суд Федерације је актом број: С-1/13 од 14.01.2013. године, затражио од Премијера Федерације Босне и Херцеговине обавјештење о извршењу пресуда Устavnог суда Федерације. Захтјеви су се односили на извршење десет пресуда Устavnог суда Федерације, гдје се између осталих налази и Пресуда овог Суда број: У-28/11 од 24.01.2012. године. Премијер Федерације Босне и Херцеговине је поднеском број: 01-11-60/13, од 27.02.2013. године доставио Уставном суду Федерације Информацију о извршењу десет пресуда Устavnог суда Федерације, коју је Влада Федерације Босне и Херцеговине усвојила на 74. сједници одржаној 27.02.2013. године. У Информацији је, између осталог, наведено да је Пресудом овог Суда број: У-28/11 од 24.01.2012. године, утврђена неуставност Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на накнаде судија, тужилаца и стручних сарадника. Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој 70. сједници, одржаној 27.12.2012. године, у складу са назначеном пресудом, утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и исти упутила у парламентарну процедуру по хитном поступку. Уставни суд Федерације у функцији заштите принципа уставности као основа демократије и владавине права одлучио је, као у изреци рјешења из следећих разлога: Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Федерације Босне и Херцеговине прописана је надлежност Премијера Федерације Босне и Херцеговине, гдје је поред осталог утврђено, да је Премијер надлежан за провођење "политике и извршавање закона федералне власти, укључујући осигурање извршења одлука судова Федерације". Чланом IV.Ц.12. Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано је да су одлуке Устavnог суда Федерације коначне и обавезујуће, а чл. 40. и 41. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације



Босне и Херцеговине, регулисане су правне посљедице донесених одлука. Чланом 61. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине такођер је прописано да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће и да су тијела власти у Федерацији Босне и Херцеговине у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом дужни проводити одлуке Суда. Поред тога, наведеним чланом Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине прописано је, да Уставни суд Федерације у случају непоступања, односно кашњења у извршавању или обавјештавању Суда о предузетим мјерама, доноси рјешење којим се утврђује да одлука овог Суда није извршена и доставља га надлежном тужилаштву, односно другом органу надлежном за извршење којег одреди Суд. Полазећи од уставних и законских одредби, а након увида у податке које је доставио Премијер Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације је утврдио, да Пресуда овог Суда број: У-28/11 од 24.01.2012. године није извршена. Због тога је Уставни суд Федерације у складу са споменутим одредбама, одлучио као у изреци овог рјешења. Ово рјешење Уставни суд Федерације је донио једногласно у саставу: др Ката Сењак, предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Александар Мартиновић и Домин Малбашић, судије Суда.

**Број: У-28/11**

17.04. 2013. године  
Сарајево

Предсједница  
Уставног суда Федерације  
Босне и Херцеговине  
**др Ката Сењак, с.р.**

152.

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине у предмету утврђивања извршења одлука Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине на основу члана 5. став 2. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ, бр. 6/95 и 37/03) и члана 61. став 7. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10), на сједници одржаној дана 17.04.2013. године, донио је

## RJEŠENJE

Утврђује се да Пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број:У-12/12 од 16.10.2012. године, која се односи на заштиту права на локалну самоуправу Општине Олово, у веzi Закона о здравственој заштити, а која

је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 102/12 и службеним новинама свих кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, није извршена. Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним новинама кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

## Образложење

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) је након проведене јавне расправе на сједници одржаној 16.10.2012. године, одлучујући о захтјеву за заштиту права на локалну самоуправу начелника Општине Олово у веzi члана 53. став 5. Закона о здравственој заштити, донио пресуду којом је утврдио да члан 53. став 5. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ“, број: 46/10) повређује право на локалну самоуправу Општине Олово. Уставни суд Федерације је актом број: S-1/13 од 14.01.2013. године, затражио од Премијера Федерације Босне и Херцеговине обавјештење о извршењу пресуда Уставног суда Федерације. Захтјеви су се односили на извршење десет пресуда Уставног суда Федерације, гдје се између осталих налази и Пресуда овог Суда број: У-12/12 од 16.10.2012. године. Премијер Федерације Босне и Херцеговине је актом број: 01-11-60/13 од 27.02.2013. године доставио Уставном суду Федерације Информацију о извршењу десет пресуда Уставног суда Федерације коју је Влада Федерације Босне и Херцеговине прихватила на 74. сједници одржаној 27.02.2013. године. У Информацији је, између осталог, наведено да Пресуда овог Суда број: У-12/12 од 16.10.2012. године, није извршена, али да је према Информацији Скупштине Зеничко-добојског кантона од 31.01.2013. године, у скупштинску процедуру упућен Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о преношењу права и обавеза оснивача над Јавном здравственом установом банјско-рекреативни центар „Aquaterrm“. Уставни суд Федерације у функцији заштите принципа уставности као основа демократије и владавине права одлучио је као у изреци рјешења из слjedeћих разлога: Чланом IV.B.3.7.c) (I) Устава Федерације Босне и Херцеговине прописана је надлежност Премијера Федерације Босне и Херцеговине, гдје је поред осталог утврђено, да је Премијер надлежан за provoђење „политике и извршавање закона федералне власти, укључујући осигурање извршења одлука судова Федерације.“ Чланом IV.C.12. Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано је да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће, а чл. 40. и 41. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, регулисане су правне посљедице донесених одлука. Чланом 61. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине такођер је прописано да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће и да су тијела власти у Федерацији Босне и Херцеговине у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом дужни

provoditi odluke Suda. Pored toga, navedenim članom Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine propisano je, da Ustavni sud Federacije u slučaju nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili obavještanju Suda o preduzetim mjerama, donosi rješenje kojim se utvrđuje da odluka Suda nije izvršena i dostavlja ga nadležnom tužilaštvu, odnosno drugom organu nadležnom za izvršenje kojeg odredi Sud. Polazeći od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon uvida u podatke koje je dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio, da Presuda ovog Suda broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine nije izvršena. Zbog toga je Ustavni sud Federacije u skladu sa spomenutim odredbama, odlučio kao u izreci ovog rješenja. Ovo rješenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra Martinović i Domin Malbašić, sudije Suda.

## Образложење

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) је након проведене јавне расправе на сједници одржаној 16.10.2012. године, одлучујући о захтјеву за заштиту права на локалну самоуправу начелника Општине Олово у вези члана 53. став 5. Закона о здравственој заштити, донио пресуду којом је утврдио да члан 53. став 5. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ“, број: 46/10) повређује право на локалну самоуправу Општине Олово. Уставни суд Федерације је актом број: С-1/13 од 14.01.2013. године, затражио од Премијера Федерације Босне и Херцеговине обавјештење о извршењу пресуда Уставног суда Федерације. Захтјеви су се односили на извршење десет пресуда Уставног суда Федерације, гдје се између осталих налази и Пресуда овог Суда број: У-12/12 од 16.10.2012. године. Премијер Федерације Босне и Херцеговине је актом број: 01-11-60/13 од 27.02.2013. године доставио Уставном суду Федерације Информацију о извршењу десет пресуда Уставног суда Федерације коју је Влада Федерације Босне и Херцеговине прихватила на 74. сједници одржаној 27.02.2013. године. У Информацији је, између осталог, наведено да Пресуда овог Суда број: У-12/12 од 16.10.2012. године, није извршена, али да је према Информацији Скупштине Зеничко-добојског кантона од 31.01.2013. године, у скупштинску процедуру упућен Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о преношењу права и обавеза оснивача над Јавном здравственом установом бањско-рекреативни центар „Акуатерм“. Уставни суд Федерације у функцији заштите принципа уставности као основа демократије и владавине права одлучио је као у изреци рјешења из следећих разлога: Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Федерације Босне и Херцеговине прописана је надлежност Премијера Федерације Босне и Херцеговине, гдје је поред осталог утврђено, да је Премијер надлежан за провођење „политике и извршавање закона федералне власти, укључујући осигурање извршења одлука судова Федерације.“ Чланом IV.Ц.12. Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано је да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће, а чл. 40. и 41. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, регулисане су правне посљедице донесених одлука. Чланом 61. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине такођер је прописано да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће и да су тијела власти у Федерацији Босне и Херцеговине у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом дужни проводити одлуке Суда. Поред тога, наведеним

**Broj: U-12/12**  
17.04.2013. godine  
Sarajevo

Predsjednica  
Ustavnog suda Federacije  
Bosne i Hercegovine  
**dr. Kata Senjak, s.r.**

152.

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине у предмету утврђивања извршења одлука Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине на основу члана 5. став 2. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ, бр. 6/95 и 37/03) и члана 61. став 7. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10), на сједници одржаној дана 17.04.2013. године, донио је

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

Утврђује се да Пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У-12/12 од 16.10.2012. године, која се односи на заштиту права на локалну самоуправу Општине Олово, у вези Закона о здравственој заштити, а која је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 102/12 и службеним новинама свих кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, није извршена. Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним новинама кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

чланом Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине прописано је, да Уставни суд Федерације у случају непоступања, односно кашњења у извршавању или обавјештавању Суда о предузетим мјерама, доноси рјешење којим се утврђује да одлука Суда није извршена и доставља га надлежном тужилаштву, односно другом органу надлежном за извршење којег одреди Суд. Полазећи од уставних и законских одредби, а након увида у податке које је доставио Премијер Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације је утврдио, да Пресуда овог Суда број: У-12/12 од 16.10.2012. године није извршена. Због тога је Уставни суд Федерације у складу са споменутим одредбама, одлучио као у изреци овог рјешења. Ово рјешење Уставни суд Федерације је донио једногласно у саставу: др Ката Сењак, предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Александра Мартиновић и Домин Малбашић, судије Суда.

Број: У-12/12  
17.04.2013. године  
Сарајево

Предсједница  
Уставног суда Федерације  
Босне и Херцеговине  
др Ката Сењак, с.р.

## SKUPŠTINA

### 153.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 36. sjednici održanoj dana 07.05.2013. godine, donosi:

### ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE

#### Član 1. (Dopuna člana 1.)

U Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/09 i 4/11) u članu 1. stav (2) iza riječi „Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine“ dodaje se zarez i sljedeće riječi: „pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“.

#### Član 2. (Izmjene i dopune člana 6.)

(1) U članu 6. stav (1) iza tačke p), tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju nove tačke koje glase:

„r) oružje s repetirajućim mehanizmom je oružje kod kojeg je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ručno pomoću mehanizma ubaciti metak u cijev,

s) dugocijevno vatreno oružje je oružje kod kojeg je cijev duža od 30cm ili je njegova ukupna dužina veća od 60 cm,

t) oružje s tetivom su lukovi, samostreli i druge naprave koje snagom napete tetive ili druge elastične materije pritiskuju strijelu ili drugi projektil,

u) oružje za jedinačnu paljbu je oružje bez spremnika (magacina), koje svaki put prije ispaljivanja metka puni ručno ubacivanjem metka u ležište cijevi ili ležište punjenja koje se nalazi na kraju cijevi,

v) dekorativno oružje je oružje koje je izrađeno u dekorativne svrhe i nije ga moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje,

z) oružje za signalizaciju su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ispaljuju naboj namjenjen isključivo za izazivanje glasnog pucnja ili ispaljivanju svjetleće signalne zvjezdice,

aa) imitacija oružja su predmeti koji su vanjskim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrijebiti niti prepraviti u vatreno oružje,

bb) optički nišan je naprava kojom se oružju povećava preciznost,

cc) lažna municija je municija bez zrna oštrog ili ubojitog zrna kojim se postiže efekat pucanja,

dd) električni paralizatori su ručne naprave koje privremeno onesposobljavaju lice pomoću visokog električnog napona,

ee) mužari-prangije su ručne ili samostojeće naprave namjenjene za izazivanje glasnog pucanja, koje su konstruisane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, pune se s usta cijevi određenom količinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifične težine,

ff) reprodukcija oružja su kopije dugog i kratkog vatrene oružja koje se pune s usta cijevi crnim barutom i pale fitiljom, kremenom ili kapislom,

gg) registracija oružja je unos podataka o oružju i vlasniku, odnosno korisniku oružja u službene evidencije

propisane ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, uz izdavanje odgovarajuće isprave,

hh) korisnici lovišta su pravna lica koja su na osnovu odredbi Zakona o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine dobili lovište na gospodarenje (lovačka udruženja, privredna društva šumarstva, te ostala pravna lica registrirana za bavljenje lovstvom),

ii) civilno strelište je objekat namjenjen sportsko-rekreativnom gađanju koji ispunjava tehničke i sigurnosne uslove za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oružja,

jj) onesposobljavanje vatrenog oružja je onesposobljavanje svih bitnih dijelova oružja na način da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne može biti omogućeno njegovo osposobljavanje,

kk) prenošenje oružja je premještanje oružja za koje je izdan oružni list s jednog mjesta na drugo,

ll) promet oružja i municije je nabavljanje oružja ili municije radi prodaje, smještaj i čuvanje oružja i municije u svrhu prodaje, te njegova prodaja na malo i veliko u Federaciji Bosne i Hercegovine,

mm) popravljavanje oružja je otklanjanje kvarova na oružju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova,

nn) prepravljavanje oružja je prilagođavanje oružja drugoj municiji, zamjena ili ugradnja bitnih dijelova oružja i drugi zahvati na oružju kojima se utječe na njegovo funkcioniranje ili tehnička svojstva“.

(2) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) U smislu ovog zakona oružjem se ne smatra: dekorativno oružje; imitacije oružja; oružje koje je trajno onesposobljeno za upotrebu tehničkim postupcima koji su određeni posebnim propisima ili su priznati od strane nadležnog organa; oružje koje je namijenjeno za alarmiranje, spašavanje života; podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili sabijenog plina izbacuju osti ili harpun koji su isključivo namijenjeni ribolovu; oružje koje se koristi u industrijske ili tehničke svrhe pod uvjetom da može biti korišteno u samo za to navedene svrhe; municija za vazdušno oružje; municija za oružje s tetivom i lažna municija.“

### Član 3.

Iza člana 6. dodaju se članovi 6a. i 6b. koji glase:

#### „Član 6a. (Kategorizacija oružja)

Oružje se prema ovom zakonu razvrstava u četiri kategorije i to:

Kategorija A:

- 1) vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, lanseri i bacači,
- 2) automatsko vatreno oružje,
- 3) vatreno oružje koje je kamuflirano tako da izgleda kao neki drugi predmet,
- 4) municija s probojnim, eksplozivnim, obilježavajućim i zapaljivim projektilima, te projektili za takvu municiju,
- 5) municija za pištolje i revolvere sa projektilom koji ima ekspanzijski učinak i projektili za takvu municiju osim municije za lov ili sportsko streljaštvo za lica kojima je dozvoljeno da koriste to oružje,
- 6) minsko-eksplozivna sredstva i dijelovi,
- 7) oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet oružja, osim oružja iz kategorije C (alineja 3),
- 8) poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu, koje po svom autentičnom izgledu odgovara automatskom oružju,
- 9) oružje bez označene marke, kalibra i fabričkog broja,
- 10) oružje sa integralnim prigušivačem, prigušivači namijenjeni oružju, dijelovi za prigušivače i ostala posebna oprema za oružje izrađena za posebne namjene,
- 11) ostalo vatreno oružje koje nije obuhvaćeno kategorijama B, C ili D.

Kategorija B:

- 1) poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje,
- 2) kratkocijevno oružje za jedinačnu paljbu sa središnjim paljenjem,
- 3) kratkocijevno oružje za jedinačnu paljbu s rubnim paljenjem,
- 4) lovačko oružje u skladu sa Zakonom o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
- 5) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s magacinom i ležištem za najviše tri metka kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje može skinuti, odnosno nije sigurno da li je oružje napravljeno tako da se uz obični alat može prepraviti u oružje s magacinom i ležištem za više od tri metka,
- 6) repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm,
- 7) repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u alineji 6),
- 8) dugocijevno oružje za jedinačnu paljbu s jednom ili više uzlijebljenih cijevi,
- 9) dugocijevno oružje za jedinačnu paljbu s jednom ili više glatkih cijevi,
- 10) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno alinejama od 4) do 7),
- 11) staro i trofejno oružje.

## Kategorija C:

- 1) gasno ili plinsko oružje,
- 2) reprodukcije vatrenog oružja kod kojih se ne upotrebljava jedinstveni naboj,
- 3) mužari ili prangije,
- 4) oružje za uspavlivanje životinja.

## Kategorija D:

- 1) vazdušno oružje,
- 2) električni paralizatori,
- 3) raspršivači (u daljnjem tekstu: „sprejevi za omamljivanje“),
- 4) oružje s tetivom,
- 5) hladno oružje“.

**Član 6b.**  
**(Ograničenja)**

- (1) Oružje iz člana 6a. ovog zakona se u pogledu prava i obaveza vlasnika oružja razvrstava u:
- a) Zabranjeno oružje:
    - 1) oružje kategorije A,
    - 2) hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda i
    - 3) hladno oružje kada se nosi na javnim mjestima;
  - b) Dozvoljeno oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje od nadležne policijske stanice:
    - 1) oružje kategorije B;
  - c) Dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnoj policijskoj stanici:
    - 1) oružje kategorije C,
    - 2) vazdušno oružje,
    - 3) oružje s tetivom,
    - 4) električni paralizatori i
    - 5) sprejevi za omamljivanje;
  - d) Dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnoj policijskoj stanici:
    - 1) hladno oružje, osim hladnog oružja navedenog u tački a) alineja 2) i 3) ovog stava.
    - 2) Zabranjeno je nabavljanje, držanje i nošenje oružja kategorije A, osim ako ovim zakonom nije drugačije predviđeno.
    - 3) Zabranjeno je nabavljanje, držanje i nošenje oružja kategorije B bez odgovarajuće isprave o oružju.
    - 4) Zabranjeno je držanje ili nošenje oružja kategorije C, vazdušnog oružja, oružja s tetivom, električnih paralizatora i sprejeva za omamljivanje iz kategorije D bez odgovarajuće potvrde

o prijavi oružja.

- 5) Oružje kategorije C i D mogu nabavljati, držati i nositi samo lica starija od 18 godina.

**Član 4.**

Član 8. mijenja se i glasi:

**„Član 8.**

**(Opći i posebni uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu)**

- (1) Nadležna policijska stanica izdat će fizičkom licu odobrenje za nabavljanje oružja ukoliko ispunjava opće i posebne uslove.
- (2) Opći uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja su:
  - a) da je lice navršilo 21 godinu života,
  - b) da ima opravdani razlog za nabavljanje oružja,
  - c) da lice nije osuđivano za krivično djelo, odnosno da se protiv lica ne vodi istraga ili krivični postupak, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja,
  - d) da u posljednje dvije godine lice nije kažnjeno za prekršaj protiv javnog reda i mira sa elementima nasilja: učestvovanje u tuči, zlostavljanje ili fizički napad na drugog; izazivanje tuče, zlostavljanja ili fizičkog napada na drugog; narušavanje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem; ugrožavanje sigurnosti; izazivanje osjećaja ugroženosti druge osobe, prijetnjom da će napasti na život ili tijelo; pucanje iz vatrenog oružja; odnosno za prekršaj propisan ovim zakonom ili za prekršaj sa elementima nasilja propisan drugim zakonom, kao i za vrijeme dok se protiv tog lica vodi postupak za takve prekršaje,
  - e) da ne postoje okolnosti kao što je češće i prekomjerno uživanje alkohola, narkotičkih ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni porodični, susjedski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje, te drugi poremećaji u ponašanju, teže disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu počinjene u posljednje dvije godine, i druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrebjeno.
- (3) Posebni uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja su:
  - a) da je lice zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja,

- b) da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja,
  - c) da ima uslove za siguran smještaj i čuvanje oružja.
- (4) Izuzetno, od stava (2) tačka a) ovog člana, odobrenje za nabavljanje ličnog oružja može se izdati licima iz člana 1. stav (2) ovog zakona sa navršenih 18 godina života i licima koja su prema posebnim propisima ovlaštena držati i nositi oružje, članovima sportskih streljačkih organizacija koji se aktivno natječu u streljaštvu i licima sa položenim lovačkim ispitom, kao i zaposlenicima agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica sa organizovanom unutrašnjom službom za zaštitu ljudi i imovine na poslovnima fizičke zaštite ili poslovima odgovornog lica“.

#### Član 5.

Član 9. mijenja se i glasi:

#### „Član 9.

##### **(Utvrđivanje uslova za izdavanje odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja fizičkom licu)**

- (1) Opravdani razlog iz člana 8. stav (2) tačka b) za nabavljanje i držanje kratkog vatrenog oružja kategorije B ima fizičko lice ukoliko se ocjeni da je njegova imovina, lična i/ili sigurnost članova njegove uže porodice ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da mu za takvo osiguranje treba oružje, i/ili ukoliko zbog naravi posla ili okolnosti pod kojima ga obavlja postoji potreba za nabavljanjem takve vrste oružja.
  - (2) Fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje lovačkog oružja ukoliko je član lovačke organizacije i ukoliko ima položen lovački ispit, što se dokazuje uvjerenjem lovačke organizacije čiji je član.
  - (3) Fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje lovačkog oružja ako mu je to oružje neophodno potrebno za zaštitu imovine u ličnoj svojini, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog organa da je lice registrovano kao poljoprivrednik.
  - (4) Fizičko lice ima opravdan razlog za nabavljanje sportskog oružja ukoliko je član sportske streljačke organizacije, što se dokazuje uvjerenjem sportske streljačke organizacije čiji je član.
- (5) Nadležna policijska stanica utvrdit će da li ispunjeni uslovi iz člana 8. stav (2) tačka c) i d) ovog zakona.
  - (6) Postojanje uslova iz člana 8. stav (2) tačka e) cijeni nadležna policijska stanica na osnovu činjenica sadržanih u službenoj zabilješci koju policijski službenik sastavlja nakon izvršenog traženja i prikupljanja podataka i obavijesti od građana, nadležnih organa, ustanova i institucija.
  - (7) Ukoliko lice podnosi zahtjev za nabavljanje lovačkog i/ili sportskog oružja, postojanje činjenica o disciplinskim povredama iz člana 8. stav (2) tačka e) podnosilac zahtjeva dokazuje potvrdom koju izdaje lovačka organizacija i/ili sportska streljačka organizacija čiji je član.
  - (8) Postojanje uslova iz člana 8. stav (3) tačka b) dokazuje se potvrdom Komisije Ministarstva koja vrši osposobljavanje lica za pravilno rukovanje vatrenim oružjem i poznavanje propisa koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje oružja.
  - (9) Uslov iz člana 8. stav 3. tačka c) nadležna policijska stanica cijeni na osnovu službene zabilješke, koju sačinjava policijski službenik nadležne policijske stanice, nakon što je činjenično stanje utvrdio neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru gdje se oružje drži, koje se nalazi u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika ili korisnika oružja.
  - (10) Podnosilac zahtjeva uvjerenja i potvrde kojim dokazuje činjenice iz stava (2), (3), (4) i (7) ovog člana prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja radi nabavljanja oružja.
  - (11) Lice koje je jednom položilo ispit o osposobljenosti pravilnim rukovanjem vatrenim oružjem i poznavanju propisa koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje oružja, ne može se više upućivati na takvu provjeru znanja.
  - (12) Lice koje je položilo lovački ispit ne može se upućivati na obuku iz stava (8) ovog člana i provjeru znanja iz člana 9c. stav (1) tačka a) ovog zakona.
  - (13) Komisiju iz stava (8) ovog člana posebno za svaku policijsku upravu imenuje policijski komesar“.

#### Član 6.

Iza člana 9. dodaju se članovi 9a., 9b. i 9c. koji glase:



**„Član 9a.****(Dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uslova i poznavanje propisa koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje oružja)**

Od podnosioca zahtjeva za kojeg se utvrdi da ispunjava opće uslove iz člana 8. stav (2) ovog zakona, nadležna policijska stanica će zatražiti da u roku od 30 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uslova iz člana 8. stav (3) tačka a) i b) ovog zakona.

**Član 9b.****(Dokazi o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja)**

- (1) Postojanje posebnih uslova iz člana 8. stav (3) tačka a) ovog Zakona podnosilac zahtjeva dokazuje uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, a policijski službenici zdravstvenu sposobnost za nabavljanje, držanje i nošenje oružja dokazuju potvrdom o zaposlenju.
- (2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije izdaju ovlaštene zdravstvene ustanove sa liste koju utvrđuje Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona po mjestu prebivališta fizičkog lica, u kojem se o podobnosti podnosioca zahtjeva za nabavljanje, držanje i nošenje oružja navode pojedinačna i zaključno mišljenje članova zdravstvene komisije u sastavu ljekara oftamološke, neurološke, psihijatrijske i psihološke specijalnosti i ljekara specijaliste medicine rada.
- (3) U slučaju da u mjestu prebivališta fizičkog lica nema ovlaštene zdravstvene ustanove za izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, podnosioc zahtjeva takvu vrstu pregleda može obaviti u bilo kojoj ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi Zeničko-dobojskog kantona sa liste koju je utvrdilo Ministarstvo iz stava (2) ovog člana.
- (4) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti iz stava (2) ovog člana izdaje se s rokom važenja od 10 godina od dana izdavanja.
- (5) Nadležna policijska stanica rješenjem će uputiti vlasnika oružja na vanredni ljekarski pregled koji će se obaviti u jednoj od ovlaštenih zdravstvenih ustanova iz stava (2) i (3) ovog člana, kada postoje saznanja ili opravdane sumnje da više nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja.
- (6) Vlasnik oružja iz stava (5) ovog člana dužan je u roku od 5 dana od dana prijema rješenja raspoloživo oružje predati nadležnoj policijskoj stanici, a u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti rješenja o upućiva-

nju na vanredni ljekarski pregled dostaviti nadležnoj policijskoj stanici uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

- (7) Protiv rješenja iz stava (5) ovog člana, vlasnik oružja može izjaviti žalbu policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a rješenje policijskog komesara je konačno i protiv rješenja po žalbi se ne može voditi upravni spor.

**Član 9c.****(Dokazi o tehničkom znanju za pravilno rukovanje vatrenim oružjem i poznavanju propisa koji se odnose na nabavljanje, držanje i nošenje vatreng oružja)**

- (1) Ispunjavanje uslova iz člana 8. stav (3) tačka b) ovog zakona podnosilac zahtjeva dokazuje:
  - a) za oružje kategorije B – potvrdom o osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja koju izdaje Komisija za ocjenu osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja, koju na prijedlog policijskog komesara imenuje ministar Ministarstva.
  - b) izuzetno, postojanje uslova iz člana 8. stav (3) tačka b) ovog zakona, dokazuje se:
    - 1) za lica iz člana 1. stav (2) ovog zakona za vrijeme aktivne službe ili nakon odlaska u penziju potvrdom o zaposlenju, odnosno potvrdom o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uslova za penziju;
    - 2) za bivše pripadnike oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, HOS-a i MUP-a R BiH i HZHB), potvrdom o pripadnosti oružanim snagama;
    - 3) za pripadnike bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno profesionalne pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdom o pripadnosti oružanim snagama;
    - 4) za lica sa završenom obukom za obavljanje poslova fizičke zaštite ili poslova odgovornog lica u agencijama za zaštitu ljudi i imovine ili unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, certifikatom o završenoj obuci.
- (2) Program obuke, sastav, način rada, osposobljavanja i ocjene osposobljenosti za rukovanje vatrenim oružjem, te troškove rada komisija iz stava (1) tačka a) ovog člana i člana 9. stav (8) ovog zakona na prijedlog policijskog komesara donosi i utvrđuje ministar Ministarstva“.

**Član 7.**

Član 10. mijenja se i glasi:

**„Član 10.**

**(Odobrenje za nabavljanje oružja fizičkom licu)**

- (1) Nadležna policijska stanica izdat će odobrenje fizičkom licu za nabavljanje oružja kategorije B, ukoliko ispunjava opće i posebne uslove iz člana 8. ovog zakona.
- (2) Ukoliko fizičko lice ne ispunjava jedan od uslova za nabavljanje oružja propisanih ovim zakonom, nadležna policijska stanica odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja.
- (3) Fizičkom licu odobrenje za nabavljanje lovačkog oružja može se izdati samo ako je položilo lovački ispit i član je lovačke organizacije.
- (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, odobrenje za nabavljanje lovačkog oružja može se izdati fizičkom licu kome je držanje i nošenje takvog oružja neophodno radi zaštite imovine u ličnoj svojini (stada, usjev i sl.) koje je registrovano kao poljoprivrednik, kao i streljačkim organizacijama radi upražnjavanja streljačkog sporta.
- (5) Odobrenje za nabavljanje sportskog oružja, za koje je po ovom zakonu potrebno odobrenje, izdaje se samo streljačkim organizacijama i njihovim članovima.
- (6) Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest mjeseci od dana uručenja.
- (7) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana sa označenim fabričkim brojem nabavljaju se na osnovu odobrenja nadležne policijske stanice, i to samo za oružje za koje je izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, a za podnosioca takvog zahtjeva nije potrebno utvrđivati uslove za nabavljanje oružja iz člana 8. stav (2) i (3) ovog zakona.
- (8) Zamijenjene tehnički ispravne dijelove oružja iz stava (1) ovog člana, vlasnik oružja je dužan uz ličnu izjavu datu na zapisnik predati nadležnoj policijskoj stanici radi uništenja, koja će o tome izdati potvrdu, a postupak uništenja provest će komisija iz člana 39. ovog zakona.
- (9) Oružje i dijelove za oružje može nabaviti samo lice na čije ime odobrenje glasi“.

**Član 8.**

Član 11. mijenja se i glasi:

**„Član 11.**

**(Odobrenje za nabavljanje oružja pravnom licu)**

- (1) Nadležna policijska stanica izdat će pravnom licu odobrenje za nabavljanje oružja kategorije B ukoliko ispunjava sljedeće uslove:
  - b) da pravno lice ima opravdan razlog za nabavljanje oružja,
  - c) da odgovorno lice i lice zaduženo za sigurnost u pravnom licu ispunjava opće i posebne uslove iz člana 8. ovog zakona, izuzev uslova iz stava (3) tačke c) tog člana.
  - d) da pravno lice ispunjava uslove iz člana 8. stav (3) tačka c) ovog zakona.
- (2) Opravdani razlog za nabavljanje oružja ima pravno lice koje je kod nadležnog suda registrovano za obavljanje djelatnosti uzgoja, držanja, čuvanja ili zaštite životinja; upravljanje i gazdovanje šumama; sportskog streljaštva; vođenja civilnih strelišta; naučnog istraživanja za koje je potrebno oružje; muzeji; agencije za zaštitu ljudi i imovine; pravna lica koja imaju uspostavljenu unutrašnju službu zaštite u skladu sa važećim propisima, kao i korisnici lovišta.
- (3) Pravna lica iz stava (2) ovog člana, osim agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnog lica koje ima organizovanu unutrašnju službu zaštite, može nabaviti oružje čiji broj zavisi od potrebe i broja zaposlenih lica koja imaju potrebu za korištenje oružja.
- (4) Nadležna policijska stanica odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja pravnom licu ako ne ispunjava jedan od uslova za nabavljanje oružja propisanih ovim zakonom.“

**Član 9.**

Iza člana 11. dodaje se član 11a. koji glasi:

**„Član 11a.**

**(Odobrenje za nabavljanje municije fizičkom i pravnom licu)**

- (1) Odobrenje za nabavljanje municije može se izdati samo za oružje za koje je fizičkom i pravnom licu izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, i isto važi šest mjeseci od dana uručenja.
- (2) Odobrenje za nabavljanje municije za kratko oružje može se izdati jedanput u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u originalnim pakovanjima a naj-

više do 80 komada, izuzev agencija za zaštitu ljudi i imovine, streljačkih organizacija, i drugih pravnih lica radi obavljanja njihove djelatnosti kojima se odobrenje za nabavljanje municije može izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost, odnosno aktivnost.

- (3) Lovačke i streljačke organizacije municiju za lovačko i sportsko oružje nabavljaju na osnovu dokaza o upisu u sudski registar. Članovi lovačkih i streljačkih organizacija municiju za lovačko i sportsko oružje nabavljaju na osnovu oružnog lista za oružje koje posjeduju.
- (4) Odobrenje za nabavljanje municije koje nije iskorišteno u roku od šest mjeseci fizičko i pravno lice obavezno je vratiti organu koji ga je izdao u roku od osam dana od dana isteka roka važenja.
- (5) Izuzetno, municija se može nabaviti bez odobrenja u slučaju:
  - a) za puške sa neolućenim cijevima na osnovu oružnog lista i odobrenja za držanje oružja,
  - b) za oružje kategorije C i vazdušno oružje iz kategorije D na osnovu potvrde o prijavi i
  - c) za puške sa olućenim cijevima (lovačke) na osnovu oružnog lista“.

#### **Član 10. (Izmjene i dopune člana 12.)**

- (1) U članu 12. stav (1) tekst iza riječi „oružja“ se briše i dodaju sljedeće riječi „kategorije B nadležna policijska stanica fizičkom licu izdaje oružni list“.
- (2) Stav (3) se briše.
- (3) U stavu (4) iza riječi „listovi“ dodaju se sljedeće riječi „i potvrde o prijavi“.
- (4) Dosadašnji stavovi (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11) postaju stavovi (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (10).
- (5) U stavu (6) riječ „streljačko“ zamjenjuje se riječju „sportsko“.
- (6) U stavu (7) riječ „(7)“ zamjenjuje se riječju „(6)“.
- (7) U stavu (10) riječ „(9)“ zamjenjuje se riječju „(8)“.

#### **Član 11.**

Član 13. mijenja se i glasi:

#### **„Član 13. (Žalba)**

- (1) Protiv rješenja nadležne policijske stanice o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja i municije licima iz člana 10., 11. i 11a. ovog zakona, podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
- (2) Rješenje policijskog komesara je konačno i protiv rješenja po žalbi se ne može voditi upravni spor.“

#### **Član 12.**

Član 14. mijenja se i glasi:

#### **„Član 14. (Trofejno oružje)**

- (1) Nadležna policijska stanica, izdat će odobrenje za držanje trofejnog oružja fizičkom licu koje ispunjava opće i posebne uslove propisane članom 8. ovog zakona.
- (2) Nadležna policijska stanica izdat će odobrenje za držanje trofejnog oružja pravnom licu koje ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona.
- (3) Fizičko i pravno lice iz stava (1) i (2) ovog člana uz zahtjev za nabavljanje trofejnog oružja prilažu potvrdu da je oružje od strane ovlaštenog pravnog lica ili obrtnika za popravljavanje ili prepravljavanje oružja prepravljeno u trofejno oružje.
- (4) Vatreno oružje koje je onesposobljeno za upotrebu ne smije se osposobljavati, osim u slučaju iz stava (6) ovog člana.
- (5) Trofejno oružje može se prenijeti u vlasništvo drugom licu koje posjeduje odobrenje za držanje trofejnog oružja.
- (6) U slučaju iz stava (5) ovog člana kada se radi o oružju koje je dozvoljeno nabavljati po ovom zakonu, lice na koga je trofejno oružje preneseno u vlasništvo može isto registrovati kao ispravno oružje ako posjeduje odobrenje za nabavljanje te vrste oružja i potvrdu iz stava (3) ovog člana i da se za njega može izdati oružni list ili odobrenje za držanje oružja.
- (7) Zabranjeno je nositi i upotrebljavati trofejno oružje i za ovo oružje nabavljati i držati municiju.

(8) Odobrenje za držanje trofejnog oružja izdaje sa trajnim rokom važenja.“

### **Član 13.**

Član 15. mijenja se i glasi:

#### **„Član 15. (Staro oružje)**

- (1) Nadležna policijska stanica, izdat će odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja fizičkom licu koje ispunjava opće i posebne uslove propisane članom 8. ovog zakona.
- (2) Nadležna policijska stanica izdat će odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja pravnom licu koje ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona.
- (3) Zabranjeno je osposobljavati za upotrebu, upotrebljavati staro oružje i za ovo oružje nabavljati i držati municiju.
- (4) Lice koje sakupi staro oružje, dužno je isto prijaviti nadležnoj policijskoj stanici u roku od osam dana od dana sakupljanja, i uz prijavu dostaviti dokaz da je oružje trajno onesposobljeno.
- (5) Oružje koje se drži na temelju odobrenja iz stava (1) i (2) ovog člana, može se prodati ili predati licima kojima je izdato odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja.
- (6) Izuzetno, muzeji uz staro oružje mogu sakupljati i oružje kategorije A koje se više ne izrađuje ili koje ne upotrebljavaju oružane i policijske snage, pod uslovom da je trajno onesposobljeno.
- (7) Odobrenje za sakupljanje i držanje starog oružja izdaje se s trajnim rokom važenja.
- (8) Nadležna policijska stanica vodi evidenciju o prijavljenom starom oružju, a o vođenju evidencije i njenom sadržaju bliže propise na prijedlog policijskog komesara donosi ministar Ministarstva.“

### **Član 14.**

Član 16. mijenja se i glasi:

#### **„Član 16. (Oružje sa obavezom prijavljivanja nadležnoj policijskoj stanici)**

(1) Vazdušno oružje, dijelovi za vazdušno oružje i oružje s tetivom mogu nabavljati i držati samo sportske streljačke organizacije i njihovi članovi.

(2) Fizička i pravna lica mogu bez odobrenja nabavljati i držati oružje kategorije C, električne paralizatore i sprejeve za omamljivanje.

(3) Fizička i pravna lica koja nabave oružje iz stava (1) i (2) ovog člana, dužna su, osim oružja s tetivom, isto prijaviti nadležnoj policijskoj stanici u roku od osam dana od dana nabavljanja i uz prijavu dostaviti dokaz o porijeklu oružja.

(4) Električni paralizatori i sprejevi za omamljivanje iz kategorije D, upotrebljavaju se samo za samoodbranu i na način da se time ne ugrožava sigurnost drugih lica.

(5) Oružje za uspavljivanje životinja iz kategorije C, dijelovi za takvo oružje, može nabaviti samo pravno i fizičko lice koje ima registrovanu djelatnost za uzgoj, držanje, čuvanje ili zaštitu životinja.

(6) Za prijavljeno oružje iz stava (1) i (2) ovog člana nadležna policijska stanica izdaje potvrdu o prijavi oružja koja o tome vodi odgovarajuću evidenciju.

(7) Zamijenjene tehnički ispravne dijelove vazdušnog oružja i oružja za uspavljivanje životinja, vlasnik oružja je dužan uz ličnu izjavu datu na zapisnik predati nadležnoj policijskoj stanici radi uništenja, koja će o tome izdati potvrdu, a postupak uništenja provest će komisija iz člana 39. ovog zakona.“

### **Član 15.**

Član 18. mijenja se i glasi:

#### **„Član 18. (Odobrenje za držanje oružja pravnom licu)**

(1) Za držanje oružja kategorije B nadležna policijska stanica na zahtjev pravnog lica iz člana 11. stav (2) ovog zakona izdaje odobrenje za držanje oružja.

(2) Rukovanje i korištenje oružja pravno lice povjerit će samo punoljetnom licu koje ispunjava opće i posebne uslove propisane članom 8. stav (2) tačka b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i b) ovog zakona.

(3) Izdavanje odobrenja za držanje oružja ne može se odbiti licu iz stava (1) ovog člana osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

- (4) Agencijama za zaštitu ljudi i imovine, pravnim licima sa organizovanom unutrašnjom službom za zaštitu ljudi i imovine, i korisnicima lovišta, nadležna policijska stanica izdat će odobrenje za nabavku i držanje oružja i municije samo ako su organizovane u skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 78/08) i Zakonom o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/06 i 8/10), a drugom pravnom licu iz člana 11. stav (2) ovog Zakona samo ako je organizovano u skladu sa važećim propisima.
- (5) Pravno lice iz stava (1) ovog člana dužno je voditi evidencije o nabavljenom oružju propisane ovim zakonom“.

### Član 16.

#### (Izmjene i dopune člana 22.)

- (1) U članu 22. stav (1) mijenja se i glasi:  
„(1) Fizičko i pravno lice može prenijeti pravo vlasništva na oružje drugom licu pod uslovima predviđenim ovim zakonom“.
- (2) U stavu (3) riječ “odnosno” se briše, iza riječi „oružja“ dodaje se zarez i sljedeće riječi “potvrdu o prijavi oružja, primjerak ugovora iz stava (2) ovog člana i“, riječ „priložiti“ se briše, a iza riječi „vlasništva“ dodaje se zarez i sljedeće riječi „ako je za nabavljanje takvog oružja potrebno odobrenje u skladu sa odredbama ovog zakona“.
- (3) U stavu (4) riječi “kojem je izdato odobrenje za držanje i nošenje oružja” se brišu, riječ „vazdušno“ zamjenjuje se riječju „sportsko“.

### Član 17.

#### (Izmjene i dopune člana 23.)

- (1) Naziv člana 23. se mijenja i glasi “Oduzimanje odobrenja za nabavljanje oružja”.
- (2) U stavu (1) iza riječi “tačka a)” dodaju se riječi “i c), odnosno člana 11. stav (1)”.
- (3) U stavu (2) iza riječi “list” dodaju se riječi “i odobrenje za držanje oružja”, iza riječi “izdavati” dodaju se riječi “za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo; koje je tehnički neispravno, a nije onesposobljeno, kao i u slučaju ako”, a iza riječi “tačka a)” dodaju se riječi “i c), odnosno člana 11. stav (1)”.

### Član 18.

#### (Izmjene i dopune člana 28.)

- (1) U nazivu člana 28. iza riječi “poslugu” dodaju se riječi “i upotrebu”.
- (2) Stav (2) mijenja se i glasi:  
“(2) Lovačko i sportsko oružje mogu se davati na poslugu licu koje ima oružni list ili potvrdu o prijavi za vrstu oružja koje se daje na poslugu.“
- (3) Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:  
„(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, vazdušno oružje i oružje s tetivom mogu se dati na upotrebu licima koja nisu članovi streljačkih organizacija i djeci starijoj od 11 godina na sportskim streljštima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja pod nadzorom trenera koji ispunjava opće i posebne uslove iz člana 8. stav (2) tačke b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i b) ovog zakona i uslove propisane posebnim propisom o sportu.“

### Član 19.

#### (Izmjene i dopune člana 32.)

- (1) U članu 32. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:  
“(2) Fizičko lice uvijek može predati nadležnoj policijskoj stanici oružje, municiju i isprave o oružju ako ga ne želi više držati i nositi iz bilo kojeg razloga.“
- (2) Dosadašnji stavovi (2) i (3) postaju stavovi (3) i (4).
- (3) U stavu (3) iza riječi „iz stava (1)“, dodaju se riječi „i (2)“.
- (4) U stavu (4) riječi „Streljački savez Kantona, te ga distribuirati drugim streljačkim ili lovačkim organizacijama koje su registrovane na području kantona“ zamjenjuju se riječima „nadležna policijska stanica, s kojim će se postupiti u skladu sa članom 39. ovog zakona.“

### Član 20.

#### (Izmjene i dopune člana 37.)

U članu 37. stav (1) iza riječi “tačka a)” dodaju se riječi “i c)”, a riječ “člana 11. stav (2)” zamjenjuje se riječima “člana 11. stav (1)”, a riječi “stav (8)” zamjenjuju se riječima “stav (7)”.

**Član 21.**  
**(Izmjene i dopune člana 39.)**

- (1) U članu 39. stav (1) iza riječi “municije” dodaje se zarez i sljedeće riječi “oružnog lista, odobrenja za držanje oružja i potvrde o prijavi u svim slučajevima predviđeni ovim zakonom” dok se sljedeći dio teksta briše “i oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja na osnovu člana 12. stav (8), člana 36. stav (1) i (2) i člana 37. ovog zakona”.
- (2) U stavu (2) iza riječi “municiju i” dodaju se sljedeće riječi “isprave iz stava (1) ovog člana” dok se sljedeći dio teksta briše “i oružni list, odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja”.
- (3) Iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:

“(3) Izvršno rješenje nadležne policijske stanice o oduzimanju oružja i municije, izvršava policijski službenik Ministarstva, bez donošenja zaključka o dozvoli izvršenja“.

“(4) U slučaju da vlasnik vatrenog oružja ne preda oružje i municiju policijskom službeniku iz stava (3) ovog člana, nadležna policijska stanica protiv istog podnijet će izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog nelegalnog držanja i nošenja oružja i municije“.
- (4) Dosadašnji stavovi (3), (4), (5) i (6) postaju stavovi (5), (6), (7) i (8).
- (5) U stavu (8) riječ „(5)“ zamjenjuje se riječju „(7)“.
- (6) Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:

„(9) Predato i oduzeto oružje u svim slučajevima predviđenim ovim zakonom, može se čuvati u depozitu nadležne policijske stanice maksimalno pet godina od dana predaje ili oduzimanja oružja, municije ili predmeta, odnosno od dana pravosnažnosti rješenja o oduzimanju oružja, municije ili predmeta, s kojim će se nakon proteka navedenog roka postupiti u skladu sa odredbom stava (6) ovog člana.“

**Član 22.**

Član 40. mijenja se glasi:

**„Član 40.**  
**(Promet oružjem i municijom na malo)**

- (1) Prometom oružja kategorije B, C i D, dijelova za oružje i municije mogu se baviti pravno lice i obrtnik, koji prije upisa u sudski registar odnosno registar radnji, za to dobiju odobrenje nadležne policijske stanice.

- (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležna policijska stanica će izdati:
  - a) ako su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje kojima se obezbjeđuje da oružje, dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata,
  - b) ako lice koje neposredno rukuje oružjem, dijelovima za oružje i municijom u pravnom licu, odnosno obrtnik, ispunjava uslove propisane članom 8. stav (2) tačka b), c), d) i e) i stav (3) tačka a) i b) ovog zakona,
  - c) da ima pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati promet oružja i municije.
- (3) Za promet oružja, dijelova za oružje i municije između pravnih lica, odnosno obrtnika potrebno je posebno odobrenje nadležne policijske stanice, koje se izdaje u formi rješenja na zahtjev kupca, za svaku ugovorenu količinu.
- (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (3) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca; vrstu i količinu oružja, dijelova za oružje i municije; naziv i adresu proizvođača.
- (5) Nadležna policijska stanica oduzet će odobrenje iz stava (2) ovog člana ako pravno lice i obrtnik, odnosno lice koje neposredno rukuje oružjem, dijelovima za oružje i municijom u pravnom licu i vlasnik obrta, prestanu ispunjavati jedan od uslova iz stava (2) ovog člana.
- (6) Uslove iz stava (2) tačka a) i c) ovog člana utvrđuje posebna komisija koju imenuje rukovodilac nadležne policijske stanice.“

**Član 23.**  
**(Izmjene i dopune člana 42.)**

- (1) U članu 42. stav (1) iza riječi „municije“ dodaju se sljedeće riječi „ako je po ovom zakonu za nabavljanje takvog oružja i municije potrebno odobrenje.“
- (2) U stavu (3) tekst iza riječi “može” se briše i dodaju sljedeće riječi „prodavati municiju pod uslovima iz člana 11a. stav (4) ovog zakona.“

**Član 24.**  
**(Izmjene i dopune člana 45.)**

- (1) U članu 45. stav (1) tekst iza riječi „obrnik“ se briše, a dodaju se sljedeće riječi “koje prije upisa u sudski



registar, odnosno registar radnji ili drugi registar, za to dobiju odobrenje nadležne policijske stanice”.

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

“(2) Nadležna policijska stanica izdat će odobrenje iz stava (1) ovog člana pravnom licu i obrtniku koji ispunjava uslove iz člana 40. ovog zakona. O svakoj izvršenoj prepravci pravno lice i obrtnik obavijestiti će u roku od 48 sati u pismenoj formi nadležnu policijsku stanicu”.

(3) U stavu (3) iza riječi “stav (3)” dodaju se riječi „tačka a) i b)“.

#### Član 25.

##### (Izmjene i dopune člana 49.)

(1) U nazivu člana 49. riječi „oružnog lista“ zamjenjuju se riječima „isprava o oružju“.

(2) U stavu (1) riječi „oružni list“ zamjenjuju se riječima „isprave o oružju“, riječi „kao i“ brišu se, a umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju sljedeće riječi „kao i ostalo oružje iz člana 6a. koje lice nabavi, drži i nosi protivno odredbama ovog zakona.“

(3) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Lice iz stava (1) ovog člana dužno je policijskom službeniku odmah predati oružje, municiju, dijelove za oružje i isprave o oružju, i prije okončanja upravnog, prekršajnog ili krivičnog postupka.”

(4) Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

(5) U stavu (3) iza riječi “stavu (1)” dodaju se riječi „i (2)“.

#### Član 26.

##### (Izmjene i dopune člana 54.)

(1) U članu 54. stav (1) tačke a) i b) mijenjaju se i glase:

„a) nabavi, drži ili nosi hladno oružje (član 6b. stav (1) tačka a) alineja 2) i 3)).“

„b) postupi protivno odredbama člana 16. ovog zakona.“

(2) U tački d) riječ “i” zamjenjuje se zarezom a iza riječi “(4)” dodaju se riječi “i (5).”

(3) U stavu (3) iza riječi “list” dodaje se zarez i sljedeće riječi “odobrenje za sakupljanje starog oružja i potvrda o prijavi oružja.”

#### Član 27.

##### (Izmjene i dopune člana 55.)

(1) U članu 55. stav (1) u tački a) riječi u zagradi se mijenjaju i glase „(član 10. stav (8) i član 16. stav (7))“.

(2) U tački d) riječi „oružje za signalizaciju i“ se brišu.

(3) U tački h) iza riječi „vatrenog“ dodaju se riječi „i sportskog.“

(4) U tački i) riječ „vazdušnom“ zamjenjuje se riječju „sportskom.“

(5) U tački k) iza riječi „25.“ dodaju se riječi „i 26.“

(6) Iza tačke r), tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju nove tačke s) i t) koje glase:

„s) da na poslugu sportsko oružje licu koje nema oružni list ili potvrdu o prijavi za vrstu oružja koje se daje na poslugu (član 28. stav (2)).

t) policijskom službeniku ne preda oružje, municiju, dijelove za oružje i isprave o oružju (član 49. stav (2)).“

(7) U stavu (2) iza riječi „k)“ umjesto riječi „i“ dodaje se zarez, a iza riječi „q)“ dodaju se riječi „i s)“.

(8) U stavu (3) riječ „odnosno“ briše se a iza riječi „oružja“ dodaju se sljedeće riječi: „i potvrda o prijavi oružja.“

#### Član 28.

##### (Izmjene i dopune člana 56.)

(1) U članu 56. stav (1) u tački b) riječi „(član 18. stav (2))“ zamjenjuju se riječima „(član 18. stav (5)).“

(2) Iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi:

„c) U propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku stanicu o zamjeni vatrenog i sportskog oružja (član 21. stav (2)).“

(3) Dosadašnje tačke c) i d) postaju tačke d) i e).

(4) Iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

„f) postupi protivno odredbama člana 27. stav (5) ovog zakona.“

(5) Dosadašnje tačke e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) postaju tačke g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u).

- (6) U dosadašnjoj tački c) iza riječi „vatrenog“ dodaju se sljedeće riječi „i sportskog.“
- (7) U dosadašnjoj tački d) u zagradi iza tačke dodaju se riječi „stav (3).“
- (8) Iza tačke u) dodaje se nova tačka v) koja glasi:  
„v) postupi protivno odredbama člana 18. stav (2).“
- (9) Stav (4) mijenja se i glasi:  
„(4) Pored novčane kazne, za prekršaj iz stava (1) tačke a), d), e), j), l), n), s) i u) i stava (2) tačke b) i e) ovog člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, a za prekršaje iz stava (1) tačke m), t), r), s) i v) i stava (2) tačke a), b) i c), izreći će se i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti do šest mjeseci.“

### Član 29.

#### (Izmjene i dopune člana 58.)

- (1) U članu 58. stav (1) tačka a) tekst u zagradi se mijenja i glasi “(član 7.; član 14.; član 15.; član 16.; član 12. stav (7); član 18. stav (5); član 32.; 36.; 37.; 38. i član 39. stav (1); član 12. stav (9); član 17. stav (4); član 19. stav (1); član 31.; član 44.; član 50. stav (1) i (2))“.
- (2) Tačka b) mijenja se i glasi: „programu obuke, sastavu, načinu rada, osposobljavanja i ocjene osposobljenosti za rukovanje vatrenim oružjem, te troškovima rada komisija (član 9c. stav (3))“.

### Član 30.

#### (Izmjene člana 59.)

- (1) U članu 59. stav (1) riječ “tri” zamjenjuje se riječju “četiri”.
- (2) U stavu (2) riječ “(7)” zamjenjuje se riječju “(6)”.
- (3) U stavu (3) riječ “(8)” zamjenjuje se riječju “(7)”.

### Član 31.

#### (Izmjene člana 60.)

U članu 60. stav (2) riječi “8., 9. i 11.” zamjenjuju se riječima “8. i 10.”

### Član 32.

#### (Usklađivanje djelatnosti i stupanje na snagu)

- (1) Pravno lice i obrtnik iz člana 40. i 45. ovog zakona koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavlja djelatnost prometa oružja, dijelova za oružje i muni-

cije, odnosno popravljanja i prepravljanja oružja, dužno je svoje poslovanje uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

- (2) Listu zdravstvenih ustanova iz člana 9b. stav (2) Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona će utvrditi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (3) Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.
- (4) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 01-02-10488/13

**PREDSJEDAVALAČI**

Datum, 07.05.2013. godine

Zenica

**Sretko Radišić, s.r.**

154.

Na osnovu člana 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/96, „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/96, 10/00, 10/00, 8/04 i 10/04), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 36. sjednici, održanoj dana 07.05.2013. godine, d o n i j e l a j e:

### ZAKON

#### O UTVRĐIVANJU I OBILJEŽAVANJU DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

### Član 1.

#### (Predmet)

U cilju obilježavanja dana Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Dan Kantona), 29. avgust proglašava se Danom Kantona kao datum kada je potpisana Povelja Kulina bana kojim se potvrđuje dugogodišnja opstojnost bosanske državnosti.

### Član 2.

#### (Obilježavanje Dana Kantona)

Dan Kantona obilježava se održavanjem svečane sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Skupština) prezentiranjem građanima, na prigodan način, dostignuća Zeničko-dobojskog kantona u pretho-

dnom periodu; održavanjem časa historije o Kulinu banu u školama Kantona na prvom školskom času nastupajuće školske godine; održavanjem drugih prigodnih humanitarnih, kulturnih i sportskih manifestacija i dodjeljivanjem javnih priznanja u skladu sa Zakonom o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona što će se utvrditi posebnim Programom obilježavanja Dana Kantona.

### Član 3.

#### (Program obilježavanja Dana Kantona)

Program obilježavanja Dana Kantona (u daljnjem tekstu: Program) donosi Vlada Zeničko-dobojskog kantona svake godine.

Nacrt Programa sačinjavaju Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode, Komisija za boračka i invalidska pitanja i Komisija za mlade na prijedlog kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave.

Nacrt Programa sadrži: naziv programa, mjesto i vrijeme održavanja i nosioca aktivnosti-organizatora i dostavlja se Vladi Zeničko-dobojskog kantona najkasnije do 01. juna tekuće godine. Program potvrđuje Skupština Zeničko-dobojskog kantona najkasnije do 31. jula tekuće godine.

### Član 4.

#### (Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-02-10489/13

Datum, 07.05.2013. godine

Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI**

**Sretko Radišić, s.r.**

155.

Na osnovu člana 37. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/96, „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/96, 10/00, 10/00, 8/04 i 10/04), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 36. sjednici, održanoj dana 07.05.2013. godine, d o n i j e l a j e:

## ZAKON O JAVNIM PRIZNANJIMA ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

### Član 1.

#### (Predmet)

Ovim Zakonom utvrđuju se javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) i utvrđuju

uvjeti i način dodjele javnih priznanja Kantona.

### Član 2.

#### (Vrste javnih priznanja)

- (1) Javna priznanja Kantona (u daljnjem tekstu: Javno priznanje) su Počasni građanin Kantona i Plaketa Kantona.
- (2) Javna priznanja iz prethodnog stava dodjeljuju se u obliku povelje, odnosno plakete, o čijem izgledu, na osnovu javnog konkursa, odlučuje Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Odbor).
- (3) Jedinice lokalne samouprave mogu svojom odlukom utvrditi javna priznanja.

### Član 3.

#### (Inicijativa i uslovi za Počasnog građanina Kantona)

- (1) Inicijativu za proglašenje Počasnim građaninom Kantona, na osnovu javnog poziva, mogu podnijeti poslanici, udruženja, fondacije i pojedinci, a podnosi se Vladi Kantona i poslanicima, koji prijedlog za proglašenje Počasnog građanina Kantona upućuju Odboru.
- (2) Skupština proglašava Počasnim građaninom strane državljane koji su se istakli naročitim zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, razvijanju međunarodne saradnje, razvijanju međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i toleranciji među ljudima različite nacije, vjere, kulture i dr.
- (3) Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Kantona (u daljnjem tekstu: Povelja).

### Član 4.

#### (Inicijativa i uslovi za Plaketu Kantona)

- (1) Plaketa Kantona (u daljnjem tekstu: Plaketa) dodjeljuje se kao priznanje za doprinos razvoju Kantona u oblasti privrede, nauke, medicine, sporta, društvenih djelatnosti i umjetnosti.
- (2) Plaketa se dodjeljuje pojedincima i kolektivima.
- (3) Javno priznanje iz stava 1. ovog člana može se dodijeliti i posthumno.
- (4) Plaketa se dodjeljuje svake godine.

### Član 5.

#### (Pravo predlaganja Javnog priznanja)

Pravo predlaganja Javnog priznanja iz člana 3. i 4. ovog Zakona, imaju preduzeća, ustanove, političke organizacije,

udruženja građana i drugi organi i organizacije i neposredno odbor Skupštine za dodjelu nagrada.

#### **Član 6.**

##### **(Donošenje i verifikacija odluke)**

- (1) O dodjeli Javnog priznanja, iz člana 2. ovog Zakona, odlučuje Odbor koji, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Skupštine (u daljnjem tekstu: Komisija), imenuje Skupština.
- (2) Javno priznanje iz prethodnog stava verifikuje Skupština.

#### **Član 7.**

##### **(Sastav i mandat Odbora)**

- (1) Odbor se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova.
- (2) Mandat Odbora traje do kraja mandata poslanika Skupštine koja ga je imenovala.

#### **Član 8.**

##### **(Nadležnosti Odbora)**

Odbor naročito:

- a) utvrđuje, po potrebi, bliže kriterije za dodjeljivanje Javnog priznanja;
- b) obavještava javnost o načinu i roku predlaganja kandidata za Javno priznanje;
- c) dodjeljuje Javno priznanje;
- d) utvrđuje sadržaj Povelje.

#### **Član 9.**

##### **(Način rada Odbora)**

Odbor radi u sjednicama i odlučuje većinom glasova članova Odbora.

#### **Član 10.**

##### **(Naknada za rad u Odboru)**

- (1) Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
- (2) Visinu naknade iz prethodnog stava utvrđuje Komisija.

#### **Član 11.**

##### **(Poslovník o radu Odbora)**

Odbor donosi poslovnik o svom radu kojim se određuje način rada Odbora, način obavještavanja javnosti o radu Odbora, način i rok u kojem se podnose prijedlozi za dodjelu Javnog priznanja, rok do kojeg je Odbor dužan donijeti odluku o dodjeli Javnog priznanja, postupak obavještavanja javnosti o dodijeljenim Javnim priznanjima i druga pitanja od značaja za rad Odbora, u skladu sa ovim Zakonom.

#### **Član 12.**

##### **(Opoziv Javnih priznanja)**

- (1) Javno priznanje može se opozvati ako se dobitnik pokaže nedostojnim Javnog priznanja.
- (2) Opoziv Javnog priznanja vrši se na način i po postupku za dodjelu Javnog priznanja, utvrđenom ovim Zakonom.

#### **Član 13.**

##### **(Način uručenja Javnih priznanja)**

- (1) Javno priznanje Počasni građanin uručuje predsjedavajuća/predsjedavajući Skupštine, a javno priznanje Plaketa Kantona uručuje premijer Kantona.
- (2) Javna priznanja iz prethodnog stava uručuju se na svečanoj sjednici Skupštine, koja se održava na Dan Zeničko-dobojskog kantona.

#### **Član 14.**

##### **(Javnost)**

Imena dobitnika Javnog priznanja objavljuju se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

#### **Član 15.**

##### **(Stručni i administrativni poslovi Odbora)**

Stručne i administrativne poslove za Odbor vrši Stručna služba Skupštine, a funkciju sekretara Odbora vrši sekretar Skupštine ili lice koje on odredi.

#### **Član 16.**

##### **(Evidencija dodjeljenih Javnih priznanja)**

Stručna služba Skupštine vodi evidenciju o dodijeljenim Javnim priznanjima.

#### **Član 17.**

##### **(Sredstva za provođenje Zakona)**

Sredstva za provođenje ovog Zakona određuju se u Budžetu Kantona.

#### **Član 18.**

##### **(Stupanje na snagu)**

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-10490/13  
Datum, 07.05.2013. godine  
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI**

**Sretko Radišić, s.r.**

.....

156.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 36. sjednici, održanoj dana 07.05.2013. godine, donosi

## ZAKON

### o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina

#### Član 1.

##### (Dopuna člana 6.)

U članu 6. stav 1. Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09), iza tačke m) dodaje se nova tačka n), koja glasi:

“na promet nekretnina između općine i drugih lica ukoliko je obveznik poreza na promet nekretnina općina na čijem području se ta nekretnina nalazi“.

#### Član 2.

##### (Stupanje na snagu)

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 01-02-10491/13

Datum, 07.05.2013. godine

Zenica

PREDSJEDAVALAČI

Sretko Radišić, s.r.

## VLADA

157.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 20. Stav 2. i članova 21. i 22. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/06, 9/07 i 18/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, na nastavku 107. sjednice, održanoj dana 18.04.2013.godine, d o n o s i

## UREDBU

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PREDNOSTI U ŠKOLOVANJU BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

#### Član 1.

##### (Izmjena i dopuna člana 1. - Predmet Uredbe)

U članu 1. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/07, u daljnjem tekstu: Uredba), iza broja "6/06" veznik "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "9/07" dodaju se riječi: "i 18/12".

#### Član 2.

##### (Izmjene i dopune člana 2. - Definicije)

U članu 2. u stavu (4) iza riječi: "van braka" riječ "ili" se zamjenjuje zarezom, iza riječi: "usvojeno dijete" dodaje se zarez i riječi: "kao i pastorče koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu najmanje posljednju godinu dana", nakon čega se stavlja tačka, a ostatak teksta se briše.

#### Član 3.

##### (Izmjena člana 12. - Izuzeće)

U članu 12. tačka c) broj "150" zamjenjuje se brojem "200".

#### Član 4.

##### (Izmjena člana 15. - Potrebna dokumentacija)

U članu 15. tačka f) se briše.

#### Član 5.

##### (Izmjena člana 16. – Izbor kandidata)

U članu 16. stav (2) riječi: "U slučaju nedovoljnog iznosa sredstava namijenjenih u svrhu novčane pomoći" na početku rečenice, se brišu.

#### Član 6.

##### (Izmjena člana 18. - Socijalno-ekonomska situacija)

U članu 18. stav (4) riječi: "uvjerenje porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu) odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti," se brišu.

#### Član 7.

##### (Brisanje člana 20. - Stimulativni bodovi)

Član 20. Uredbe se briše.

**Član 8.****(Izmjena člana 27. - Dostava i pravdanje sredstava)**

U članu 27. stav (1) Uredbe riječi: "blagajne ili" se brišu.

**Član 9.****(Stupanje na snagu Uredbe)**

- (1) Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".
- (2) Odredbe članova 1. i 2. primjenjivat će se do prestanka važenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 18/12").

Broj: 02-02-9786 /13.

**PREMIJER**

Datum, 18.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.****158.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 107. sjednici, održanoj 16.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U****o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu****Član 1.****(Predmet)**

Odobrava se uvećanje sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12) za budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona.

Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na slijedeći način:

- sredstva na dole navedenim pozicijama i budžetskim organizacijama uvećavaju se za 404.307,53 KM, i to kako slijedi:

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA	NAZIV ŠKOLE	MJESTO	KONTO ZA UVEĆANJE	IZNOS PO KONTIMA
19030001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE	ZENICA	821600	3.807,64
21010001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	ZENICA	821300	5.846,77
2202004	OŠ "21 MART"	MATUZIĆI	613400	575,00
			613901	3.775,00
			821300	300,00
2202009	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"	KAKANJ	613400	201,10
2202010	OŠ "OMER MUŠIĆ"	KAKANJ	613901	528,50
2202015	PRVA OSNOVNA ŠKOLA	MAGLAJ	613400	600,00
			613700	800,00
			821300	244,79
2202020	OŠ "1 MART"	JELAH	821300	621,30
2202024	OŠ "GAZI FERHAD-BEG"	JABLANICA	821300	79,79
2202026	OŠ "KULIN BAN"	TEŠANJ	413400	150,00
2202028	OŠ "REŠAD KADIĆ"	TEŠANJ	821600	1.264,56
2202029	OŠ "VAREŠ"	VAREŠ	613400	247,57
2202030	OŠ "VAREŠ MAJDAN"	VAREŠ	821300	119,96
2202035	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"	VISOKO	821600	2.297,49



2202044	OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA	ZENICA	613100	330,00
2202045	"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA	ZENICA	821300	18.387,93
2202048	OŠ "ALIJA NAMETAK"	ZENICA	613400	200,00
2202055	KŠC SVETI PAVAO - OSNOVNA ŠKOLA	ZENICA	821300	3.174,99
2202059	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA"	ZENICA	821300	368,98
2202060	OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"	ZENICA	821300	2.698,55
2202061	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ"	ZENICA	821600	2.500,00
2202062	OŠ "VLADIMIR NAZOR"	ZENICA	821300	647,05
22030002	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ"	BREZA	821600	800,15
22030003	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ"	KAKANJ	613902	701,08
22030007	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA	MAGLAJ	821300	502,00
22030009	OPĆA GIMNAZIJA	TEŠANJ	613902	699,61
22030010	SREDNJA STRUČNA ŠKOLA	TEŠANJ	821300	4.565,71
22030019	MEDICINSKA ŠKOLA	ZENICA	613700	253,90
22030020	PRVA GIMNAZIJA	ZENICA	613902	1.400,00
22030022	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA	ZENICA	613700	181,56
22030025	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA	ZENICA	613400	416,20
22030028	SMŠ "MLADOST"	ZENICA	613700	150,00
22030033	KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA	ŽEPČE	613700	452,25
22010001	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT	ZENICA	613400	185,85
22040010	UNIVERZITET	ZENICA	613100	23.670,00
			613300	300,00
			613400	20.000,00
			613500	500,00
			613600	3.900,00
			613700	35.000,00
			613800	3.800,00
			613901	23.548,00
			613902	65.723,00
			821300	121.650,00
821500	11.906,00			
821600	23.500,00			
22040004	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET	ZENICA	613902	3.766,10
22020037	OŠ. "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ"	VISOKO	821300	7.000,00
22030029	KŠC SVETI PAVAO GIMNAZIJA	ZENICA	613900-MCC902	155,00
<b>UKUPNO</b>				<b>404.307,53</b>

- u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Budžet 2013. godina na poziciji 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti uvećavaju se za 404.307,53 KM

### Član 2.

#### (Izvjštavanje)

Nadležno ministarstvo, odnosno budžetski korisnik, je dužno sačiniti izvještaj o utrošenim sredstvima te dostaviti Ministarstvu finansija najkasnije 7 ( sedam ) dana nakon utroška sredstava.

### Član 3.

#### (Realizacija odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se nadležna ministarstva i Ministarstvo finansija.

### Član 4.

#### (Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-9487/13.

**PREMIJER**

Datum, 16.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

### 159.

Na osnovu člana 16 stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10) i člana 18. Zakona o koncesijama- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/03), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavju 107. sjednice, održanom 18.04.2013. godine, donosi

## O D L U K U

### O UTVRĐIVANJU MINIMALNIH NAKNADA ZA KONCESIJE

#### Član 1.

##### (Predmet)

- (1) Ovom Odlukom utvrđuje se način utvrđivanja minimalnih naknada za koncesije (u daljem tekstu: koncesiona naknada) u postupku dodjele koncesije za obavljanje privrednih djelatnosti korištenjem

prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od općeg interesa (u daljem tekstu: predmet koncesije).

- (2) Predmet koncesije prema odredbama Zakona i ove Odluke su:

a) istraživanje i/ili eksploatacija:

- 1) energetskih mineralnih sirovina (ugalj, sirova nafta, zemni gas i dr.);
- 2) metalčnih i nemetalčnih mineralnih sirovina iz primarnih i sekundarnih ležišta;
- 3) svih vrsta soli i sonih voda;
- 4) šljunka i pijeska iz vodotokova i aluvijona;
- 5) ljekovitih, termalnih, mineralnih voda i izvorišta prirodnih voda za piće;

b) korištenje vodotokova i voda od interesa za kanton;

c) izgradnja i/ili korištenje hidroakumulacija od interesa za kanton;

d) izgradnja i/ili korištenje hidroenergetskih objekata snage ispod 5 MW;

e) korištenje građevinskog zemljišta;

f) korištenje poljoprivrednog zemljišta;

g) lovstvo;

h) hoteli i ostali turistički objekti;

i) vodosnabdijevanje gradova i naselja;

j) snabdijevanje toplotnom energijom i zemnim gasom gradova i naselja;

k) čišćenje gradova i odlaganje čvrstog otpada;

l) kanalizacioni sistemi.

#### Član 2.

##### (Koncesiona naknada)

Koncesiona naknada sastoji se od:

a) jednokratne koncesione naknade (JKN), koja se obračunava i naplaćuje jednokratno pri zaključenju ugovora o koncesiji i predstavlja naknadu za pravo korištenja predmeta koncesije i

b) godišnje koncesione (tekuće) naknade (TKN), koja se obračunava zavisno od predmeta koncesije, a koja se naplaćuje za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

#### Član 3.

##### (Jednokratna naknada)

- (1) Osnovica za utvrđivanje minimalne jednokratne koncesione naknade za predmete koncesije (ne računajući PDV-porez na dodanu vrijednost) je:

R.br.	PREDMET KONCESIJE	OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE JEDNOKRATNE NAKNADE	JEDINICA MJERE	IZNOS (KM/JED. MJERE)
1.	Istraživanje i/ili eksploatacija energetskih mineralnih sirovina	Površina istražno-eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
2.	Istraživanje i/ili eksploatacija metaličnih mineralnih sirovina	Površina istražno eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
3.	Istraživanje i/ili eksploatacija krečnjaka	Površina istražno eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
4.	Istraživanje i/ili eksploatacija stijena vulkanskog porijekla	Površina istražno eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
5.	Istraživanje i/ili eksploatacija ukrasnog kamena krečnjaka	Površina istražno eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
6.	Istraživanje i/ili eksploatacija ukrasnog kamena vulkanskog porijekla	Površina istražno eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
7.	Istraživanje i/ili eksploatacija sekundarnih ležišta	Površina istražno eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
8.	Istraživanje i/ili eksploatacija svih vrsta soli i sonih voda	Površina istražno eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
9.	Istraživanje i/ili eksploatacija šljunka i pijeska iz vodotokova i aluvijona	Površina istražno eksploatacionog polja	ha	10.000,00 KM/ha
10.	Istraživanje i/ili eksploatacija ljekovitih, termalnih, mineralnih voda i izvorišta prirodnih voda za piće	Ukupna investicija (I) ili procijenjena vrijednost objekata u funkciji korištenja predmeta koncesije	Procenat od ukupne investicije ili procijenjene vrijednosti objekata u funkciji korištenja predmeta koncesije (%)	1,5 %
11.	Korištenje vodotokova i voda od interesa za Kanton	Zahvaćena količina	m <sup>3</sup>	1,0 KM/m <sup>3</sup>
12.	Izgradnja i/ili korištenje hidroakumulacija od interesa za Kanton	Zapremina hidroakumulacije	m <sup>3</sup>	0,01 KM/m <sup>3</sup>
13.	Izgradnja i/ili korištenje hidroenergetskih objekata snage ispod 5 MW	Ukupna investicija (I)	Procenat od ukupne investicije (%)	1,5 %
14.	Korištenje građevinskog zemljišta	površina	ha	100,00 KM
15.	Korištenje poljoprivrednog zemljišta	površina	ha	400,00 KM
16.	Lovstvo	Površina lovnog područja	ha	5,00 KM/ha

R.br.	PREDMET KONCESIJE	OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE JEDNOKRATNE NAKNADE	JED.MJ.	IZNOS (KM/JED MJERE)
17.	Hoteli i ostali turistički objekti	Zatvoreni/otvoreni korisni prostor	KM/m <sup>2</sup>	0,1 KM/ m <sup>2</sup>
18.	Vodosnabdijevanje gradova i naselja	m <sup>3</sup> isporučene vode	KM/m <sup>3</sup>	0,01 KM/m <sup>3</sup>
19.	Snabdijevanje toplotnom energijom i zemnim gasom gradova i naselja;	korisnik	KM/korisnik	1 KM/ korisniku
20.	Čišćenje gradova i odlaganje čvrstog otpada	Površina korisnog prostora	korisnik	0,1 KM/korisniku
21.	Kanalizacioni sistemi	Ekvivalentni broj stanovnika (ES)	KM/ES	0,1 KM/ES

(2) Osnov za utvrđivanje jednokratne naknade predstavlja Elaborat ili Studija koji sadrži sve relevantne karakteristike predmeta koncesije.

#### Član 4. (Tekuća naknada)

Osnovica za utvrđivanje minimalne godišnje/tekuće koncesione naknade (ne računajući PDV) je:

R.br.	PREDMET KONCESIJE	OSNOVICA	JEDINICA MJERE	IZNOS (KM/JED. MJERE)
1.	Istraživanje i/ili eksploatacija energetske mineralnih sirovina	STC* (srednja tržišna cijena)	m <sup>3</sup>	5% od SCT
2.	Istraživanje i/ili eksploatacija metalnih mineralnih sirovina	STC	m <sup>3</sup>	5% od SCT
3.	Istraživanje i/ili eksploatacija krečnjaka	STC	m <sup>3</sup>	5% od SCT
4.	Istraživanje i/ili eksploatacija stijena vulkanskog porijekla	STC	m <sup>3</sup>	5% od SCT
5.	Istraživanje i/ili eksploatacija ukrasnog kamena krečnjaka	STC	m <sup>3</sup>	5% od SCT
6.	Istraživanje i/ili eksploatacija ukrasnog kamena vulkanskog porijekla	STC	m <sup>3</sup>	5% od SCT
7.	Istraživanje i/ili eksploatacija sekundarnih ležišta	STC	m <sup>3</sup>	5% od SCT
8.	Istraživanje i/ili eksploatacija svih vrsta soli i sonih voda	STC	m <sup>3</sup>	5% od SCT

R.br.	PREDMET KONCESIJE	OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE TEKUĆE NAKNADE	JEDINICA MJERE	IZNOS (KM/JED. MJERE)
9.	Istraživanje i/ili eksploatacija šljunka i pijeska iz vodotokova i aluvijona	STC	m <sup>3</sup>	5% od SCT
10.	Istraživanje i/ili eksploatacija ljekovitih, termalnih, mineralnih voda i izvorišta prirodnih voda za piće	PGP* * (ukupan godišnji prihod) ostvaren korištenjem koncesije	KM	1,5 % od PGP
11.	Korištenje vodotokova i voda od interesa za kanton	zahvaćena količina vode	m <sup>3</sup>	0,015 KM/m <sup>3</sup>
12.	Izgradnja i/ili korištenje hidroakumulacija od interesa za kanton	proizvedena električna energija na pragu HE	kWh	0,5 ph/kWh
13.	Izgradnja i/ili korištenje hidroenergetskih objekata snage ispod 5 MW	PGP (ukupan godišnji prihod) ostvaren korištenjem koncesije	procenat od PGP-a	5% od PGP-a
14.	Korištenje građevinskog zemljišta	površina	ha	100 KM/ha
15.	Korištenje poljoprivrednog zemljišta	površina	ha	100 KM/ha
16.	Lovstvo	TC (tržišna cijena)	KM	Prema Cjenovniku odstrjela i upotrebe divljači, te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti („Službene novine FBiH“, broj:74/12)
17.	Hoteli i ostali turistički objekti	STC	m <sup>2</sup>	5% cijene usluge za korištenje prostora i objekta
18.	Vodosnabdijevanje gradova i naselja	m <sup>3</sup> iskorištene vode	m <sup>3</sup>	0,01 KM/m <sup>3</sup>
19.	Kanalizacioni sistemi	Ekvivalentni broj stanovnika (ES)	broj	1,00 KM/ES

\*STC- Srednja tržišna cijena ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog korištenjem predmeta koncesije u KM koju utvrđuje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove na dan 31.12. svake godine za predhodnu godinu (ne računajući PDV).

\*\*PGP=Kg x Cj-ukupan godišnji prihod, pri čemu je:  
Kg-godišnji kapacitet proizvodnje  
Cj-prosječna tržišna cijena proizvoda

**Član 5.**

**(Pregovarački postupak)**

U slučaju realizacije koncesije metodom samoinicijativne ponude u pregovaračkom postupku, iznosi za predmet koncesije se uvećavaju za minimum 10% za jednokratnu koncesionu naknadu i kontinuiranu koncesionu naknadu.

**Član 6.**

**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-9491/13.

**PREMIJER**

Datum, 18.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**160.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), člana 4. stav 1. Zakona o koncesijama- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/03), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 108. sjednici, održanoj dana 18.04.2013.godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nemetalnog mineralnog resursa-gabra na lokalitetu Karaula K.O. Drečelj, općina Olovo („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/12)**

**Član 1.**

**(Predmet)**

U Članu (2), stav (2) Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nemetalnog mineralnog resursa-gabra na lokalitetu Karaula K.O. Drečelj, općina Olovo, privrednom društvu „H.I.H.“ d.o.o. Živinice („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/12 ) riječi:“1,5 ha“ mijenjaju se i glase :“2,96 ha“.

**Član 2.**

**(Provođenje Odluke)**

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da napravi Anex Koncesionog ugovora, broj: 04-18-3036-1/12 koji je

potpisan 29.03.2012. godine, sa privrednim subjektom „H.I.H.“ d.o.o. Živinice.

**Član 3.**

**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-18-9513/13.

**PREMIJER**

Datum, 18.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**161.**

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 108. sjednici, održanoj dana 18.04.2013.godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o odobravanju finansijskih sredstava za završetak radova na asfaltiranju puta kroz naselje Neprivaj, općina Vareš**

**Član 1.**

**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva općini Vareš u iznosu do 49.689,90 KM (slovima: četrdesetdevećiljadašest-osamdesetdevetzarezdvedeset konvertibilnih maraka), na ime završetka radova na asfaltiranju puta kroz naselje Neprivaj, općina Vareš.

**Član 2.**

**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100-Grantovi drugim nivoima vlasti, subanalitika IAD002, pozicija: „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“.

**Član 3.**

**(Provođenje Odluke)**

Obavezuje se općina Vareš da Ministarstvu za privredu dostavi Izvještaj o realizaciji projekta radova na asfaltiranju puta kroz naselje Neprivaj, općina Vareš.



**Član 4.****(Realizacija uplate)**

Zadužuje se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizaciju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 5.****(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-9515/13.

**PREMIJER**

Datum, 18.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**  
.....**162.**

Na osnovu člana 16.stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 46/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na nastavku 107. sjednice, održanom 18.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u proljetnoj fazi 2013. godine**

**Član 1.****(Predmet Odluke)**

Odobravaju se finansijska sredstva u visini od 50.000,00 KM (slovima: pedesthiljada konvertibilnih maraka) za provođenje poslova preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije u proljetnoj fazi 2013. godine objekata i površina kojim upravlja Zeničko-dobojski kanton.

**Član 2.****(Izvori finansiranja)**

Sredstva iz člana 1. ove Odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-

Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 614300, subanalitika LAX002-Tekući transfer za deratizaciju.

**Član 3.****(Organizacija i provođenje poslova)**

Organizovanje i provođenje poslova iz člana 1. ove Odluke će obaviti Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica u skladu sa Programom provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2013. godini.

**Član 4.****(Prelazne odredbe)**

Zadužuju se Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

**Član 6.****(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-9498/13.

**PREMIJER**

Datum, 18.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**  
.....**163.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 13. vanrednoj sjednici, održanoj telefonskim putem dana 22.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa**

**Član 1.**

Odobrava se privremeno raspolaganje sredstvima sa posebnog ESCROW računa u iznosu od 2.483.000,00 KM (slovima: dvamilionačetiristotineosamdesettrihiljade konvertibilnih maraka) za potrebe osiguranja sredstava za isplatu plaća i naknada za mjesec mart 2013. godine zaposlenicima budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona.

**Član 2.**

Povrat sredstva iz člana 1. ove Odluke na poseban ESCROW račun izvršit će se u roku do 90 dana od dana prijenesa sredstava.

**Član 3.**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko dobojskog kantona.

**Član 4.**

Odluka se dostavlja Skupštini Kantona radi upoznavanja.

**Član 5.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-9482/13.

**PREMIJER**

Datum, 22.04.2013. godine

Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**164.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o odobravanju finansijskih sredstava za izmirivanje obaveza za izvedene građevinske radove u općini Breza**

**Član 1.**

**(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva općini Breza u iznosu do 75.300,84 KM (slovima: sedamdesetpethiljadatristotine i 84/100 konvertibilne marke), na ime stvorenih obaveza za izvedene radove asfaltiranja lokalnih puteva u naselju Bulbulušići i Vijesolići u općini Breza.

**Član 2.**

**(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100, pozicija «Realizacija

projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija».

**Član 3.**

**(Provođenje Odluke)**

Obavezuje se općina Breza da Ministarstvu za privredu dostavi Izvještaj o realizaciji navedenog projekta.

**Član 4.**

**(Realizacija uplate)**

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 5.**

**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-9852/13.

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**165.**

Na osnovu člana 16. Stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10), a u skladu sa članom 25. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 14/12 i 18/13), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 110. sjednici, održanoj dana 08.05.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**FORMIRANJU KANTONALNE POPISNE KOMISIJE ZA POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BiH 2013. GODINE**

**Član 1.**

**(Predmet)**

Ovom odlukom formira se Kantonalna popisna komisija za područje Zeničko-dobojskog kantona, utvrđuju zadaci i obaveze, način finansiranja i stupanje na snagu.

**Član 2.**

**(Sastav Komisije)**

U sastav Kantonalne popisne komisije za područje Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

- Aida Mujić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona-predsjednik,
- Dijana Dedić, sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona-član,
- Munevera Kasap, načelnik Službe za statistiku za područje Zeničko-dobojskog kantona Federalnog zavoda za statistiku-član.

### **Član 3. (Nadležnost)**

Zadaci i obaveze Kantonalne popisne komisije su slijedeći:

- Nadzor aktivnosti oko priprema, organizovanja i provođenja Popisa na teritoriji Kantona,
- Iniciranje načelnicima općina da formiraju općinske popisne komisije, kao i angažovanje instruktora i popisivača,
- Obavješćavanje stanovništva o provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova na teritoriji Kantona,
- Obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom i instrukcijama ovlaštenih osoba Federalnog zavoda za statistiku uz obavezno pridržavanje postupaka i defnicija koji su dati u Metodologiji za pripremu, organizovanje i provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine,

### **Član 4. (Podnošenje izvještaja o radu)**

Za svoj rad, Kantonalna popisna komisija je odgovorna Vladi Kantona i Federalnom zavodu za statistiku.

### **Član 5. (Način finansiranja)**

Sredstva za finansiranje rada Kantonalne popisne komisije obezbjeđuju se u skladu sa članom 38. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 14/12 i 18/13).

### **Član 6. (Stapanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-10712/13.

**PREMIJER**

Datum, 08.05.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**166.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 10. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 110. sjednici održanoj dana 08.05.2013. godine, d o n o s i

## **O D L U K U**

### **o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za period januar-mart 2013. godine**

#### **Član 1. (Predmet)**

Nalaže se Ministarstvu finansija-Odsjeku za planiranje i izvršenje budžeta, unos nedostajućih sredstava za stvarne obaveze pojedinih budžetskih korisnika, koje prelaze iznose odobrene u operativnim planovima za period januar-mart 2013. godine, a u cilju omogućavanja nužnog funkcionisanja budžetskih korisnika, poštivanja računovodstvenog načela sveobuhvatnosti i principa modificiranog nastanka događaja, te realnog finansijskog izvještavanja o stvorenim obavezama i zatvaranja računovodstvenog perioda januar-mart 2013. godine.

#### **Član 2. (Provođenje Odluke)**

Za provođenje ove Odluke zadužuju se nadležna ministarstva, uprave, službe i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

#### **Član 3. (Stapanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-10721/13.

Datum, 08.05.2013. godine

Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

.....

167.

**Član 3.**

**(Trenutak raspodjele)**

Kao trenutak raspodjele sredstava iz člana 2. ove Odluke smatra se dan donošenja Odluke Vlade Kantona o raspodjeli istih.

**Član 4.**

**(Budžetska organizacija i ekonomski kod)**

Isplata sredstava iz člana 1. ove odluke će se izvršiti na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 19/12), sa razdjela 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, ekonomski kod 614300 „Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika.“

**Član 5.**

**(Realizacija Odluke)**

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 6.**

**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10), člana 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12), člana 21. stav (5) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 19/12), a u vezi sa Zaključkom Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-28-27752-1/12 od 27.12.2012. godine, na prijedlog Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 110. sjednici, održanoj dana 08.05.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2013. godine**

**Član 1.**

**(Predmet Odluke)**

Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu od 33.333,33 KM (slovima: tridesettri hiljade tristotine-tridesettri/33 konvertibilnih maraka) za političke stranke i klubove poslanika političkih stranaka zastupljene u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za mjesec april 2013. godine.

**Član 2.**

**(Raspored sredstava)**

Sredstva iz člana 1. Ove Odluke raspoređuju se na način da se:

- 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno klubovima poslanika političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
- 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata koje svaka politička stranka zastupljena u Skupštini Kantona, ima u trenutku dodjele mandata,
- 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se klubovima poslanika, srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Broj: 02-14-10728/13.

Datum, 08.05.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**PREMIJER**

168.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 110. sjednici, održanoj dana 08.05.2013. godine, d o n o s i

objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

**O D L U K U**  
o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

**Član 1.**  
**(Predmet)**

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12) za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Medicinska škola Zenica.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu, vrši se na slijedeći način:
  - a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0019-Medicinska škola Zenica, sredstva na poziciji 821600-Rekonstrukcija i investiciono održavanje, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 5.000,00 KM,
  - b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 732116-Primljeni tekući transferi od općina, uvećavaju se za 5.000,00 KM.

**Član 2.**  
**(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)**

- (1) Uplaćena sredstva od strane općine Zenica, škola će utrošiti za ograđivanje školskog dvorišta.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

**Član 3.**  
**(Realizacija odluke)**

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

Broj: 02-14-10740/13.

Datum, 08.05.2013. godine

Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**169.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10) i člana 17. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2013. godine

**Član 1.**  
**(Utvrdjivanje visine osnovice)**

Visina osnovice za obračun plaće (u daljem tekstu: osnovica) zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2013. godine, utvrđuje se u iznosu od 432,00 KM (slovima: četiristotinetrdesetdvije konvertibilne marke), što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263, iznosi 454,73616 KM.

**Član 2.**  
**(Izuzeeće od primjene)**

Osnovica iz člana 1. ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/09).

**Član 3.**

Zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona da realizuje ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

**Član 4.**

**(Stupanje na snagu, primjena i objavljivanje)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.05.2013. godine i objavit će se „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-10186/13

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**170.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10) i Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-4034-1/13 od 14.02.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o odobranju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za implementaciju projekta “Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama” u Visokom**

**Član 1.**

**(Predmet)**

Odobravaju se sredstva Udruženju „Humanost – societas humanitatis“ Zenica, kao implementatoru projekta: „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama” u Visokom, na koji je Vlada Kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-35-22750/12 od 17.10.2012. godine, u ukupnom iznosu od 132.916,67 KM (slovima: stotinutridesetdvijehiljade- devetstotinašesnaest i 67/100 konvertibilnih maraka) kao učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona u nastavku implementacije projekta „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama” u Visokom, za period februar – decembar 2013. godine.

**Član 2.**

**(Analitička konta)**

- (1) Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj

19/12), razdjel 20, organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija «Ostali socijalni transferi».

- (2) Sredstva iz člana 1. ove odluke će biti uplaćivana u mjesečnim iznosima od 12.083,33 KM (slovima: dvanaesthiljadaosamdesettri konvertibilne marke i 33/100) na račun Udruženja broj 1610550012510122 otvoren kod Raiffeisen banke Zenica.

**Član 3.**

**(Provođenje odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u domenu svojih nadležnosti.

**Član 4.**

**(Izještavanje)**

Udruženje „Humanost – societas humanitatis“ će izvijestiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o utrošku doznačenih sredstava.

**Član 5.**

**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-10188/13.

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**171.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na slijedeći način:
- a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sredstva na

poziciji 614200 (MAD 206) – Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 99.716,40 KM,

- b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, uvećavaju se za 99.716,40 KM.

**Član 2.**

**(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)**

- (1) Uplaćena sredstva od strane UNICEF-a, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport će utrošiti za sufinansiranje Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu na području Zeničko dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10 i 8/12), kako slijedi:

R. br.	Ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj odgojnih grupa	Broj angažovanih nastavnika sa Zavoda za zapošljavanje	Sredstva za isplate naknada angažovanim nastavnicima
1	JU za POIO Zenica	43	29	35.731,71
2	PPU „Pupoljak“ Zenica	2	1	830,97
3	PU „Alem“ Zenica	2	2	1.661,94
<b>Ukupno Zenica</b>		<b>47</b>	<b>32</b>	<b>38.224,62</b>
4	PPU „Blizanci“ Tešanj	8	4	6.647,76
5	PU „Obdanište Tešanj“	7	2	5.816,79
6	PPU „Cvijetić“ Tešanj	6	3	4.985,82
<b>Ukupno Tešanj</b>		<b>21</b>	<b>9</b>	<b>17.450,37</b>
7	JU „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići	11	5	8.309,70
<b>Ukupno Zavidovići</b>		<b>11</b>	<b>5</b>	<b>8.309,70</b>
8	JU „Dječiji vrtić“ Maglaj	7	5	5.816,79
<b>Ukupno Maglaj</b>		<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5.816,79</b>
9	JU za POIV „Umihana Čuvidina“ Breza	4	2	3.323,88
<b>Ukupno Breza</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3.323,88</b>
10	JU za POIO Visoko	16	4	13.295,52

<b>Ukupno Visoko</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>13.295,52</b>
11	JU za POIO „Mladost“ Kakanj	12	8	9.971,64
12	PPU „Pčelica i med“ Kakanj	4	2	3.323,88
<b>Ukupno Kakanj</b>		<b>16</b>	<b>10</b>	<b>13.295,52</b>
<b>Ukupno ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja na području Kantona</b>		<b>122</b>	<b>67</b>	<b>99.716,40</b>

- (2) Ministarstvo je dužno sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti Ministarstvu finansija najkasnije 7 (sedam) dana nakon realizacije Programa.

**Član 3.**  
**(Realizacija odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-10193/13

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**172.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Đački dom Zenica.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na slijedeći način:
  - a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 06, potrošačka jedinica 0001 – Đački dom Zenica, sredstva na poziciji 613700 – Izdaci za tekuće održavanje, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 3.000,00 KM,
  - b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 732116 – Priljeni tekući transferi od općina, uvećavaju se za 3.000,00 KM.

**Član 2.**  
**(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)**

- (1) Uplaćena sredstva od strane općine Zenica, Đački dom će utrošiti za sanaciju objekta.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.



**Član 3.****(Realizacija odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.****(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-10194/13

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.****173.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U****o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu****Član 1.****(Predmet)**

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Hasan Kikić“ Zenica.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na slijedeći način:
  - a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0053 – Osnovna škola „Hasan Kikić“ Zenica, sredstva na poziciji 821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 3.000,00 KM,

- b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 732116 – Primljeni tekući transferi od općina, uvećavaju se za 3.000,00 KM.

**Član 2.****(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)**

- (1) Uplaćena sredstva od strane općine Zenica, škola će utrošiti za sanaciju školskog objekta.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

**Član 3.****(Realizacija odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.****(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-10195/13

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.****174.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu**

**Član 1.  
(Predmet)**

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na slijedeći način:
  - a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0056 – Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica, sredstva na poziciji 821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 3.000,00 KM,
  - b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 732116 – Priljeni tekući transferi od općina, uvećavaju se za 3.000,00 KM.

**Član 2.**

**(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)**

- (1) Uplaćena sredstva od strane općine Zenica, škola će utrošiti za sanaciju podova u školskim kabinetima.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

**Član 3.**

**(Realizacija odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.**

**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-10196/13  
Datum, 25.04.2013. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**  
.....

175.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu**

**Član 1.  
(Predmet)**

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na slijedeći način:
  - a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0045 – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, sredstva na poziciji 613700 – Izdaci za tekuće održavanje, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 1.000,00 KM,
  - b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 732116 – Priljeni tekući transferi od općina, uvećavaju se za 1.000,00 KM.

**Član 2.**

**(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)**

- (1) Uplaćena sredstva od strane općine Zenica, škola će utrošiti za sanaciju školskog objekta.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

**Član 3.****(Realizacija odluke)**

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u okviru svojih nadležnosti.

**Član 4.****(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-10197/13

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.****176.**

Na osnovu člana 16. stav 3., Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), člana 25., Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH”, broj 6/92, 8/93 i 13/94), a u skladu sa članom 12., stav 3., Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine FBiH”, broj 12/03 i 34/05), i članom 83., stav 2., Zakona o osnovnoj školi, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 5/04, 20/07 i 9/11), nakon provedenog postupka po Oglasu za izbor i imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 108. sjednici, održanoj dana 18.04.2013. godine, d o n o s i

**R J E Š E N J E**

**o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora Osnovne škole “Novi Šeher”, Novi Šeher u općini Maglaj**

**I.**

Imenuje se Školski odbor Osnovne škole “Novi Šeher”, Novi Šeher u općini Maglaj, u sastavu:

- 1) Pervan Slavica, predsjednik-predstavnik osnivača,
- 2) Bašić Aida, član-predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole,

- 3) Zekić Dragana, član-predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole,
- 4) Grbić Eldina, član-predstavnik roditelja, odnosno staratelja,
- 5) Jusufbašić Munib, član-predstavnik lokalne zajednice.

**II.**

Predsjednik i članovi Školskog odbora iz tačke I ovog rješenja, imenuju se na mandatni period u trajanju od četiri godine.

**III.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona” i “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

Broj: 02-38-9510/13.

**PREMIJER**

Datum, 18.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.****177.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 07/10), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH”, broj 06/92, 08/93, i 13/94), u skladu sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj 12/03 i 34/05) u vezi sa članom 83. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 05/04, 20/07 i 9/11), a nakon provedenog postupka izbora i imenovanja članova školskih odbora po Oglasu od strane Komisije za izbor na upražnjene pozicije članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona od 21.11.2012.godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 110. sjednici, održanoj dana 08.05.2013. godine, d o n o s i

**R J E Š E N J E**

**o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora OŠ „Ivana fra Frane Jukića“ u Sivši, općina Usora**

**I.**

U Školski odbor OŠ „Ivana fra Frane Jukića“ u Sivši imenuju se:

1. Krajina Slobodan, predsjednik-predstavnik osnivača,
2. Jelić Anita, član- predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole,
3. Matić Vinko, član- predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole,
4. Labudović Marijan, član- predstavnik roditelja/staratelja,
5. Katić Dijana, član predstavnik lokalne zajednice.

## II.

Predsjednik i članovi Školskog odbora iz tačke I ovog rješenja, imenuju se na mandatni period u trajanju od četiri godine.

## III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko- dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-38-10742/13.

**PREMIJER**

Datum, 08.05.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

## 178.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj: 06/92, 08/93, i 13/94), u skladu sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 12/03 i 34/05), a u vezi sa članom 83. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 05/04, 20/07 i 9/11), a nakon provedenog postupka izbora i imenovanja članova školskih odbora na sjednici Nastavničkog vijeća škole od 02.04.2013. godine, odnosno sjednici Vijeća roditelja škole od 03.04.2013. godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

## RJEŠENJE

### o konačnom imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Mak Dizdar“ u Zenici

## I.

U Školski odbor OŠ „Mak Dizdar“ u Zenici imenuju se:

1. Balagija Alma, član- predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole,
2. Numanović Amela, član- predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole,
3. Aliefendić-Rudić Nizama, član- predstavnik roditelja/staratelja.

## II.

Članovi Školskog odbora iz tačke I ovog rješenja, imenuju se na mandatni period u trajanju od četiri godine.

## III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko- dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-38-10198/13

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

## 179.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj: 06/92, 08/93, i 13/94), u skladu sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 12/03 i 34/05) u vezi sa članom 83. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 05/04, 20/07 i 9/11), a nakon provedenog postupka izbora i imenovanja članova školskih odbora po Oglasu od strane Komisije za izbor na upražnjene pozicije članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona od 21.11.2012. godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**RJEŠENJE**

**o konačnom imenovanju predsjednika i članova  
Školskog odbora OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u  
Dobrinju, općina Visoko**

**I.**

U Školski odbor OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Dobrinju imenuju se:

1. Hindija Adem, predsjednik-predstavnik osnivača,
2. Zukić Izet, član- predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole,
3. Mujkić Mediha, član- predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole,
4. Muslija- Karaga Senita, član- predstavnik roditelja/staratelja ,
5. Bitić Almir, član predstavnik lokalne zajednice.

**II.**

Predsjednik i članovi Školskog odbora iz tačke I ovog rješenja, imenuju se na mandatni period u trajanju od četiri godine.

**III.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko- dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-38-10199/13

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.****180.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), a u skladu sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03 i 34/05) u vezi sa članom 83. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 05/04, 20/07 i 9/11), a nakon provedenog postupka izbora i imenovanja članova školskih odbora po Oglasu od strane Komisije za izbor na upražnjene pozicije članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na

području Zeničko-dobojskog kantona od 21.11.2012. godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**RJEŠENJE**

**o konačnom imenovanju predsjednika i članova  
Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ u Maglaju**

**I.**

U Školski odbor JU „Prva osnovna škola“ u Maglaju imenuju se:

1. Kolonić Adi, predsjednik-predstavnik osnivača,
2. Zukić Emin, član- predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole,
3. Hasanić Derviša, član- predstavnik nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole,
4. Hidić Amela, član- predstavnik roditelja/staratelja ,
5. Smajić Azur, član predstavnik lokalne zajednice.

**II.**

Predsjednik i članovi Školskog odbora iz tačke I ovog rješenja, imenuju se na mandatni period u trajanju od četiri godine.

**III.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko- dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-38-10200/13

**PREMIJER**

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.****181.**

Na osnovu člana 16. stav 3., Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93, i 13/94), u skladu sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03 i 34/05) u vezi sa članom 129. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,

broj 05/04, 20/07,19/09 i 9/11), a nakon provedenog postupka izbora i imenovanja članova školskih odbora po Oglasu od strane Komisije za izbor na upražnjene pozicije članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona od 21.11.2012. godine, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 109. sjednici, održanoj 25.04.2013. godine, d o n o s i

**R J E Š E N J E**  
**o konačnom imenovanju člana Školskog odbora**  
**Srednje stručne škole u Kaknju**

**I.**

U Školski odbor Srednje stručne škole u Kaknju imenuje se:

- Terzić Savo, član- predstavnik lokalne zajednice.

**II.**

Član Školskog odbora iz tačke I ovog rješenja, imenuje se na mandatni period do isteka tekućeg mandata Školskog odbora.

**III.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko- dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-38-10203/13

Datum, 25.04.2013. godine

Zenica

**PREMIJER**

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

**182.**

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), Odluke o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-05-5465/13 od 07.03.2013. godine, a u skladu sa Ugovorom o saradnji između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije, potpisanog 26.02.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 110. sjednici, održanoj dana 08.05.2013. godine, d o n o s i

**R J E Š E N J E**

**o imenovanju članova radnih tijela za provođenje**  
**Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-**  
**dobojskom kantonu**

**I.**

Ovim rješenjem vrši se imenovanje članova radnih tijela za provođenje Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Projekta), te određuju službenici koji će biti aktivno angažovani na implementaciji Projekta (u daljem tekstu: angažovani službenici).

**II.**

Zadatak radnih tijela i angažovanih službenika za provođenje Projekta jeste aktivno učešće u postupku reforme administrativnih postupaka na nivou Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Ugovorom o saradnji zaključenim između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije, radi kvalitetnijeg pružanja usluga građanima i privrednim subjektima, unapređenja uslova, smanjenja rizika i troškova poslovanja.

**III.**

Za zamjenika koordinatora projekta imenuje se pomoćnik sekretara Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Ovlaštenja, prava i obaveze zamjenika koordinatora projekta propisani su Odlukom o provođenju projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-05-5465/13 od 07.03.2013. godine.

**IV.**

Za članove Radne grupe imenuju se:

1. Sead Džanović, vođa Radne grupe, Kantonalna uprava civilne zaštite;
2. Amir Abazović, član, Ministarstvo za privredu;
3. Osman Buza, član, Ministarstvo za privredu;
4. Senada Dizdar, član, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
5. Zuhdija Kovač, član, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
6. Eladina Mujičić, član, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
7. Edina Islamović, član, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
8. Sead Čizmić, član, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
9. Amira Mešić, član, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;

10. Rasim Kovač, član, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
11. Meliha Omerspahić, član, Ministarstvo za pravosuđe i upravu;
12. Nada Delibašić, član, Ministarstvo finansija;
13. Enes Heco, član, Ministarstvo za boračka pitanja;
14. Esad Delibašić, član, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
15. Rasim Bajrić, član, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
16. Hajrudin Hedžić, član, Ministarstvo zdravstva;
17. Dijana Odobašić, član, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
18. Mustafa Dizdar, član, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
19. Edin Arnaut, član, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
20. Jasenka Jukić, član, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
21. Mirsad Kadić, član, Sekretarijat za zakonodavstvo;
22. Mirsada Silajdžić, član, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove;
23. Rasim Kovač, član, Kantonalna direkcija za ceste;
24. Ibrahim Havić, član, Kantonalna direkcija robnih rezervi;
25. Nevzeta Elezović, član, Kantonalna uprava za šumarstvo;
26. Azra Močević, član, Kantonalni zavod za pravnu pomoć;
27. Muhamed Gladan, član, Veterinarski zavod;
28. Munevera Selmanović, član, Pedagoški zavod;
29. Željka Marković-Sekulić, član, Služba za zajedničke poslove;
30. Nurudin Smajlagić, član, Agencija za privatizaciju.

Poslovi i zadaci Radne grupe, te prava i obaveze članova propisani su Odlukom o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-05-5465/13 od 07.03.2013. godine.

#### V.

Tehničku podršku radnim tijelima u realizaciji Projekta na nivou Zeničko-dobojskog kantona osiguraće:

1. Sead Džanović, Kantonalna uprava civilne zaštite;
2. Nađa Mišić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;

3. Amir Abazović, Ministarstvo za privredu.

Detaširani službenici za svoj rad odgovorni su Koordinatoru projekta.

#### VI.

Službenici angažovani na projektu:

1. Selma Bašić, Ministarstvo za privredu;
2. Nermin Ćosić, Ministarstvo za privredu;
3. Munir Kaknjo, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
4. Amira Jusufbašić, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
5. Zuhdija Kovač, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
6. Abdulah Imamović, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
7. Boris Švancer, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
8. Senada Maličbegović, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
9. Muhamed Gladan, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
10. Nađa Mišić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
11. Edina Islamović, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
12. Zdenka Rebernik, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
13. Amela Vukojević, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
14. Sead Ćizmić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
15. Eladina Mujičić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
16. Fehim Humkić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
17. Uzeir Heganović, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
18. Rasim Kovač, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
19. Donata Milošević, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
20. Amir Huseinbašić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
21. Ružica Jukić-Ezgeta, Ministarstvo za pravosuđe i upravu;
22. Melih Karan, Ministarstvo za pravosuđe i upravu;

23. Adis Čehić, Ministarstvo finansija;
24. Nermin Piljug, Ministarstvo finansija;
25. Enes Heco, Ministarstvo za boračka pitanja;
26. Anita Turski, Ministarstvo za boračka pitanja;
27. Ana Marić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
28. Slađan Matković, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
29. Indira Heganović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
30. Rasim Bajrić, član, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
31. Eldin Durmić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
32. Arnel Mešić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
33. Amir Hodžić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
34. Hajrudin Hedžić, Ministarstvo zdravstva;
35. Sabira Varda, Ministarstvo zdravstva;
36. Željka Didak, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
37. Roberta Komljen, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
38. Violeta Šunje, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
39. Snježana Sarajlić, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
40. Miralem Duraković, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
41. Emsudin Šarić, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
42. Dijana Dedić, Ministrastvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
43. Edin Arnaut, Ministrastvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
44. Jasenka Jukić, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
45. Indira Krujeziu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;
46. Suljo Kartal, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;
47. Hamdo Redžić, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;
48. Enisa Horić, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;
49. Alma Bašić, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;
50. Adisa Hadžić, Kantonalni zavod za pravnu pomoć;
51. Sead Džanović, Kantonalna uprava civilne zaštite;

52. Jasmina Pašalić, Kantonalna uprava civilne zaštite;
53. Aida Mulić, Kantonalna direkcija robnih rezervi;
54. Ričard Ibrahimfendić, Agencija za privatizaciju;
55. Jasminka Bahtić, Agencija za privatizaciju;
56. Enesa Krdžalić, Služba za zajedničke poslove;
57. Nermin Sitnić, Služba za zajedničke poslove.

Poslovi, zadaci i odgovornosti imenovanih službenika propisani su Odlukom o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-05-5465/13 od 07.03.2013. godine.

#### **VII.**

Za vođenje baze podataka i registra u cilju realizacije projekta zadužena je Senija Zukanović službenik za informacione sisteme.

Za odnose sa javnošću za potrebe Projekta zadužena je Nadja Omerović.

#### **VIII.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02- 34-10736/13.

**PREMIJER**

Datum, 08.05.2013. godine

Zenica

**mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.**

### **MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT**

**183.**

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08 i 06/12), člana 179. stav (2) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), člana 8. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i člana 2. stav 3. Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/12 i 20/12), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, donosi:



**R J E Š E N J E****o imenovanju ispitivača iz poznavanja pružanja prve pomoći u Ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona****Član 1.****(Sastav Komisije)**

Za ispitivača iz poznavanja pružanja prve pomoći u ispitnoj komisiji za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

- 1) Mr. sci. spec. dr. Ibrahim Gleđo
- 2) spec. dr. Alija Moćević
- 3) Hakić dr. Halida
- 4) Hozić dr. Eldin
- 5) Radoš dr. Slaven
- 6) Ismić dr. Mejrema
- 7) Limo dr. Samra
- 8) Selimović dr. Senad
- 9) Kablar dr. Alisa
- 10) Radoš – Kosić dr. Tanja
- 11) Omanović dr. Mahir
- 12) Džinić dr. Benis
- 13) Čizmić dr. Mirel
- 14) Spahić dr. Džana

**Član 2.****(Obaveze Komisije)**

Imenovani se zadužuju za obavljenje svih radnji neophodnih za provođenje ispita iz poznavanja pružanja prve pomoći za vozače motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, propisanih odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) i Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12 i 20/12).

**Član 3.****(Naknada za rad)**

Imenovanim za rad u ispitnoj komisiji pripada novčana naknada, a u skladu sa odredbama Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12 i 20/12).

**Član 4.****(Mandat Komisije)**

Ispitivači se imenuju u Ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona do 31.01. 2014. godina.

**Član 5.****(Razriješenje iz komisije)**

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12) ili Uputstva o načinu rada Ispitne komisije za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12 i 20/12), imenovana lica se mogu razriješiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

**Član 6.****(Stupanje na snagu)**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-202-72/13  
Zenica; 30.04.2013. godina

**MINISTAR**  
**Mirko Trifunović, s.r.**

.....

OGLASNI DIO

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj :43 0 Mal 058425 11 Mal  
Zenica, 15.01. 2013 .godine

Opštinski sud u Zenici , po sudkinji Rankici Jerković, na osnovu člana 298. Zakona o parničnom postupku, dana 15.01.2013.godine izdao je

**O G L A S**

U predmetu Opštinskog suda u Zenici broj 43 0 Mal 058425 11 Mal u pravnoj stvari po tužbi Investiciono-komercijalne banke DD Zenica (u daljem tekstu: tužitelj), protiv tuženog Aletović Armina iz Kaknja, ulica Zgoščanska S-1, sada na nepoznatoj adresi u inostranstvu (u daljem tekstu: tuženi), radi isplate duga vrijednost spora 1.887,02 KM, sud je tuženom za privremenog zastupnika postavio Nedžada Babića,advokata iz Zenice .

Prema članu 297. stav 2. Zakona o parničnom postupku, privremeni zastupnik obavljajući prava i dužnosti u tom svojstvu sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

Ovaj oglas se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH”, „Službenim novinama ZE- DO kantona“ i na oglasnoj ploči Opštinskog suda u Zenici .

Sutkinja

**Rankica Jerković, s.r.**

.....  
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 021200 12 P  
Kakanj, 16.04.2013. godine

Općinski sud u Kakanju, sutkinja Nina Šabić, u pravnoj stvari tužitelja Pavlović Marijana sina Joze iz Kaknja, zastupan po punomoćnici Zulić Amini advokat iz Kaknja, protiv tuženog 1. Marić Mate sina Ive, nepoznatog prebivališta i boravišta, 2. Marić Stjepana sina Joze, nepoznatog prebivališta i boravišta, 3. Pezer rođ. Marić Jelke, nepoznatog prebivališta i boravišta, 4. Marić Ljube kći Ante iz Kaknja, Bjelavići broj 43, 5. Marić Mate sina Pave, nepoznatog prebivališta i boravišta, 6. Marić Jage kći Ilije, nepoznatog prebivališta i boravišta, 7. Marić Franje sina Filipa iz Kaknja, Podbjelavići broj 7., 8. Marić Mije sina Ivana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 9. Franjičević Marijana sina Joze, nepoznatog prebivališta i boravišta, 10. Franjičević Ante sina Joze, nepoznatog prebivališta i boravišta, 11. Marić rođ. Marković Jelke, nepoznatog prebivališta i boravišta, 12. Marić Franje sina Ljubana,

nepoznatog prebivališta i boravišta, 13. Marić Pere sina Ljubana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 14. Marić Mate sina Pave, nepoznatog prebivališta i boravišta, 15. Marić Pave sina Pave iz Kaknja, Bjelavići 101, 16. Marić Franje sina Marijana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 17. Marić Mate sina Marijana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 18. Marić Jele kći Marijana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 19. Marić Nike sina Pave, nepoznatog prebivališta i boravišta, 20. Marić rođ. Đondraš Ruže, nepoznatog prebivališta i boravišta, 21. Marić Zorana sina Marka, nepoznatog prebivališta i boravišta, 22. Marić Ilije sina Marka, nepoznatog prebivališta i boravišta, 23. Marić Mije sina Marka, nepoznatog prebivališta i boravišta, 24. Majstorović Joze sina Ive, nepoznatog prebivališta i boravišta, 25. Marić rođ. Petričević Ruže, nepoznatog prebivališta i boravišta, 26. Marić Željke kći Ante, nepoznatog prebivališta i boravišta, 27. Marić Spomenka sina Ante, nepoznatog prebivališta i boravišta, 28. Marić Albina sina Ante, nepoznatog prebivališta i boravišta, 29. Marić Bojane kći Ante, nepoznatog prebivališta i boravišta, 30. Miočević rođ. Bojić Janje iz Vareša, Mir bb, 31. Delibašić Mirnesa sina Kemala iz Kaknja, Bjelavići bb, 32. Delibašić rođ. Burko Mirhe kći Sulje iz Kaknja, Bjelavići bb, 33. Bojić Stjepana sina Mije, nepoznatog prebivališta i boravišta, 34. Bojić Ante sina Mije, nepoznatog prebivališta i boravišta, 35. Majstorović Stjepana sina Marka, nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe, v.s. 1.500,00 KM, dana 16.04.2013. godine, objavljuje slijedeći

### **O G L A S**

Rješenjem ovog suda od 16.04.2013. godine, tuženim pod rednim brojem 1. Marić Mate sina Ive, nepoznatog prebivališta i boravišta, 2. Marić Stjepana sina Joze, nepoznatog prebivališta i boravišta, 3. Pezer rođ. Marić Jelke, nepoznatog prebivališta i boravišta, 4. Marić Ljube kći Ante iz Kaknja, Bjelavići broj 43, 5. Marić Mate sina Pave, nepoznatog prebivališta i boravišta, 6. Marić Jage kći Ilije, nepoznatog prebivališta i boravišta, 7. Marić Franje sina Filipa iz Kaknja, Podbjelavići broj 7., 8. Marić Mije sina Ivana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 9. Franjičević Marijana sina Joze, nepoznatog prebivališta i boravišta, 10. Franjičević Ante sina Joze, nepoznatog prebivališta i boravišta, 11. Marić rođ. Marković Jelke, nepoznatog prebivališta i boravišta, 12. Marić Franje sina Ljubana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 13. Marić Pere sina Ljubana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 14. Marić Mate sina Pave, nepoznatog prebivališta i boravišta, 16. Marić Franje sina Marijana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 17. Marić Mate sina Marijana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 18. Marić Jele kći Marijana, nepoznatog prebivališta i boravišta, 19. Marić Nike sina Pave, nepoznatog prebivališta i boravišta, 20. Marić rođ. Đondraš Ruže, nepoznatog prebivališta i boravišta, 21. Marić Zorana sina Marka, nepoznatog prebivališta i boravišta, 22. Marić Ilije sina Marka, nepoznatog prebivališta i boravišta, 23. Marić Mije sina Marka, nepoznatog prebivališta i boravišta, 24. Majstorović Joze sina Ive, nepoznatog prebivališta i boravišta, 25. Marić rođ. Petričević Ruže, nepoznatog prebivališta i boravišta, 26. Marić Željke kći Ante, nepoznatog prebivališta i boravišta, 27. Marić Spomenka sina Ante, nepoznatog prebivališta i boravišta, 28. Marić Albina sina Ante, nepoznatog prebivališta i boravišta, 29. Marić Bojane kći Ante, nepoznatog prebivališta i boravišta, 33. Bojić Stjepana sina Mije, nepoznatog prebivališta i boravišta, 34. Bojić Ante sina Mije, nepoznatog prebivališta i boravišta, 35. Majstorović Stjepana sina Marka, nepoznatog prebivališta i boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi advokat Kokić Edvin iz Kaknja.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će navedenu tuženu stranu u postupku sve dok se ista ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas objavit u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sutkinja

**Nina Šabić, s.r.**

---

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko – Dobojski kanton

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišnoknjižni ured

Broj: 039-0-Dn-12 001 336  
Dana, 22.04.2013. godine.

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

### **O G L A S** **O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent, Jasminka Prnjavorac u postupku predlagača Medžlis islamske zajednice Tešanj, zastupana po punomoćniku Admiru Đuliću iz Tešnja, radi uspostave zemljišnoknjižnog uložka, protivnicima predlagača Šarotić Smaji sinu Ibrahima, Hodžić Salihi rođ Pilav, Muratović Ismetu sinu Salke, Muratović Hasanu, sinu Salke, Muratović Kadiri kći Salke, Unkić Nuri ženi Ibri, Zukić Malki ženi Omera, Ajkunić Muhi sinu Muharema, Šujić Rifatu sinu Arifa, Šujić Salki sinu Rifata, Zečević Nefi rođ Smailbegović, Huskić Umi ženi Murata, Karabegović Hatidži ženi Adema, Ostrvica Fati ženi Ađula, Šarotić Fati ženi Mehe, Starčević Nuri ženi Mehe, Kadušić Aliji ženi Nurije, Šarotić Adema ženi Mehe, Šarotić Smaji sinu Mehe, Karamović Arzi ženi Selima, Šarotić Sulejmanu sinu Avde, Muratović Aliji sinu Mehmeda, Hatkić Aliji ženi Huse, Ajkunić Sulji sinu Muhe, Ajkunić Muharemu sinu Muhe, Hatkić Fuadu, sinu Safeta, Šarotić Raziji kći Smaje, Serhatlić Zijadu sinu Ramiza, Serhatlić Ernadi kći Zijada, Serhatlić Zijadi kći Zijada, Hadžić Ibri sinu Redže, koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.br. 174.k.o.SP Kalošević, Mević Hanči rođ Ajkunić, Hodžić Salihi rođ. Ajkunić, Ramić Umihani rođ. Ajkunić, Bošnjak Emi kći Mehmeda, Šarotić Ibrahimu sinu Huse, Rahić Zejni, kći Mehmeda, Ajkunić Huski sinu Huseina, Ajkunić Fatimi kći Huseina, Šarotić Fatimi, kći Huseina, Šarotić Smajlu, sinu Ibrahima, Šarotić Abdiji kći Ibrahima, Šarotić Mehmedu sinu Ibrahima, Šarotić Ibrahimu sinu Huseina, Šarotić Aliji sinu Alije, Ajkunić Rami sinu Rame, Ajkunić Muharemu sinu Mustafe, Šarotić Smaji sinu Ibrahima, Bešić Dedi sinu Smaje, Šujić Sačiri kći Arifa, Šujić Paši kći Arifa, Šujić Delvi kći Arifa, Kantić Hanki rođ. Šujić, Unkić Haši rođ. Šujić, Ajkunić Lejli rođ. Šujić, Bešić Muharemu sinu Smaje, Bobarić Fatimi rođ. Bešić, Ajkunić Muhi, sinu Muharema, Unkić Nuri rođ. Ajkunić, Bešić Ahmetu sinu Smaje, Šujić Hakiji sinu Rifata, Šujić Rukiji ženi Rifata, Šarotić Fati ženi Mehe, Starčević Nuri ženi Muje, Kadušić Aliji ženi Nurije, Šarotić Ademu sinu Mehe, Šarotić Smaji sinu Mehe, Ramić Nazifi ženi Huske, Bašić Hediji ženi Ahmeta, Ganjgo Hafii kći Muharema, Mujkanović Ibrahimu sinu Ibrahima, Karamović Arzi ženi Selima, Hatkić Alji ženi Huse, Ajkunić Sulji sinu Muhe, Hatkić Fuadu sinu Safeta, Šarotić Raziji kći Smaje, Ajkunić Ademu sinu Huske, Šujić Ramizi rođ. Žižo, Bašić Mehi sinu Smailu, Šujić Delvi ženi Smaila, Šujić Muhi sinu Smaila, Šujić Redži sinu Smaila, Mujaković Hanki ženi Sejida, Ajkunić Hediji kći Adema, Serhatlić Zijadu sinu Ramiza, Serhatlić Ernadi kći Zijada, Serhatlić Zijadi kći Zijada, Hadžić Ibri sinu Redže, Ajkunić Adilu sinu Juse, Ajkunić Rami sinu Juse, Šujić Fatimi kći Juse, Ajkunić Denisu sinu Ibri, Delić Ademu sinu Age, Šarotić Ibrahimu sinu Huseina, Šarotić Smaji sinu Ibrahima, Šujić Delvi kći Mujkana, Šarotić Sulejmanu, sinu Avde, Šujić Ramizi ženi Sallke, Šujić Muhamedu sinu Salke, Šujić Mirsadu sinu Salke, Mahalbašić Mersidi kći Salke, koji su upisani u zk.ul.br. 617.k.o. SP Kalošević, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-12-001 336 od 22.04.2013.god. privremenog zastupnika u osobi advokat Arif Mularifović iz Tešnja, pošto su označena lica umrla ili su im nepoznate adrese, a na osnovu člana 296. stav.2. Tačka 4. Zakona o praničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

**Jasminka Prnjavorac, s.r.**

---

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišno-knjižni ured

Broj: 039-0-DN-13-000 137  
Tešanj, 23.04.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

**O G L A S**  
**O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjižni referent Aldin Šabanović, u postupku Predlagača Bekrić Alje sin Hasana iz Sarajeva, Mustafe Behmena 66 radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predlagača Bekrić (Alija) Muhamedu, Bekrić (Alija) Huseinu, Bekrić (Alija) Hasanu, Bekrić (Alija) Aliji, Bekrić r. Zaimović Malki koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 478 k.o. SP- Lepenica, Šabanović r. Kerlić Rukiji, Šabanović (Bećir) Muhamedu, Šabanović (Bećir) Umihani, Hopić r. Šabanović (Bećir) Fatimi, Bekrić (Bećir) Omeru, Bekrić (Hasan) Senadi, Bekrić (Kasim) Sulejmanu, Bekrić r. Hodžić Sali koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 479 k.o. SP- Lepenica, te Ćosatović (Hašim) Rašidu, Ćosatović (Hašim) Mustafi, Ćosatović (Hašim) Muratu, Ćosatović (Hašim) Zlati, Ibrahimkadić r. Ćosatović (Hašim) Salih, Hasanić (Husein) Huseinu, Bekrić (Alija) Mehmedu, Bekrić r. Zaimović (Alija) Malki, Ćorić r. Mehmedović Fatimi, Mehmedović (Husein) Ademu, Šabanović r. Kerlić Rukiji, Šabanović (Bećir) Muhamedu, Šabanović (Bećir) Hanifi, Šabanović (Bećir) Umihani, Hopić r. Šabanović (Bećir) Fatimi, Bekrić r. Hodžić Sali, Bekrić r. Muminović Halimi, Bekrić r. Aličić Sali, Bekrić (Alija) Muhamedu, Bekrić (Alija) Mahmutu, Bekrić (Alija) Huseinu, Bekrić (Alija) Hasanu, Bekrić (Alija) Aliji, Bekrić r. Zaimović Malki, Bekrić (Bećir) Omeru i Šabanović (Salih) Husi koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 480 k.o. SP- Lepenica, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-000 137 od 23.04.2013.godine privremenog zastupnika u osobi Cerovac Mustafa- advokat iz Tešnja, pošto su navedena lica nepoznatog prebivališta, a na osnovu čl. 72 st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH i čl. 296. st. 2. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

**Aldin Šabanović, s.r.**

.....

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 023843 13 P  
Kakanj, 06.05.2013.godine

### **O G L A S**

Općinski sud u Kakanju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja Društvo za proizvodnju i promet „KAKANJ-PETROL“ d.o.o. Kakanj, ul. 311. Lahke brigade bb, koga zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kakanja, protiv tuženih: 1. Čaluk Latif, sin Lutve 2. Čaluk rođ. Obralića Nura 3. Berbić rođ. Hadžić Vasvija, Brežani broj 113. Kakanj 4. Čelebić rođ. Berbić Zahida 5. Berbić Muhamed sin Avde, Brežani broj 117. Kakanj 6. Berbić Badema kći Avde, Brežani broj 107. Kakanj 7. Breščić rođ. Hajrić Hajrija, Podbjelavići broj 13. Kakanj 8. Breščić Fuad sin Zihnije 9. Dreljanin rođ. Breščić Selvedina kći Zihnije 10. mlđb. Breščić Rizah sin Zihnije, 11. Breščić Taib sin Zihnije, Podbjelavići broj 13B, Kakanj i 12. Marić Jozo, sin Ante, tuženi pod rednim brojem 1., 2., 4., 8., 9., 10., i 12. su nepoznatog prebivališta i boravišta, koje zastupa privremeni zastupnik Obralića Mesud, advokat iz Kakanja, radi utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 3.000,00 KM

Rješenjem suda od 06.05.2013.godine sud je postavio tuženim: 1., 2., 4., 8., 9., 10., I 12. privremenog zastupnika Obralića Mesuda, advokata iz Kakanja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim nvoimana FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

**Ismar Jukić, s.r.**

.....

## SADRŽAJ

## USTAVNI SUD F BIH

150.	Presuda broj U-37/12 (bosanski jezik) .....	301
150.	Presuda U-37/12 (srpski jezik) .....	304
151.	Rješenje U-28/11 (bosanski jezik) .....	307
151.	Rješenje U-28/11 (srpski jezik).....	308
152.	Rješenje U-12/12 (bosanski jezik) .....	309
152.	Rješenje U-12/12 (srpski jezik).....	310

## SKUPŠTINA

153.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.....	311
154.	Zakon o utvrđivanju i obilježavanju dana Zeničko-dobojskog kantona .....	322
155.	Zakon o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona .....	323
156.	Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina .....	325

## VLADA

157.	Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica ...	325
158.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu .....	326
159.	Odluka o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije.....	328
160.	Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nemetaličnog mineralnog resursa-gabra na lokalitetu Karaula K.O. Drecelj, općina Olovo („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/12).....	332
161.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za završetak radova na asfaltiranju puta kroz naselje Neprivaj, općina Vareš .....	332
162.	Odluka o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u proljetnoj fazi 2013. godine .....	333
163.	Odluka o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa .....	333
164.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za izmirivanje obaveza za izvedene građevinske radove u općini Breza .....	334
165.	Odluka o formiranju Kantonalne popisne komisije za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine .....	334
166.	Odluka o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za period januar-mart 2013. godine .....	335
167.	Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2013. godine .....	336
168.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu .....	336
169.	Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2013. godine .....	337
170.	Odluka o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za implementaciju projekta “Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama” u Visokom .....	338
171.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.....	338
172.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.....	340
173.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.....	341
174.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.....	341
175.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.....	342

176.	Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora Osnovne škole “Novi Šeher”, Novi Šeher u općini Maglaj .....	343
177.	Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora OŠ „Ivana fra Frane Jukića“ u Sivši, općina Usora .....	343
178.	Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Mak Dizdar“ u Zenici .....	344
179.	Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Dobrinju, općina Visoko .....	344
180.	Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ u Maglaju .....	345
181.	Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje stručne škole u Kaknju .....	345
182.	Rješenje o imenovanju članova radnih tijela za provođenje Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-dobojskom kantonu .....	346

#### **MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT**

183.	Rješenje o imenovanju ispitivača iz poznavanja pružanja prve pomoći u Ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona .....	348
------	--	-----

<b>OGLASNI DIO</b> .....	350
--------------------------	-----

**Izdavač:** Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica  
**Glavni i odgovorni urednik:** Mirsad Kadić, **Telefon:** 032/442-551;  
**Redakcija i pretplata:** 032/407-424; **Štampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347